

Ɔmanfoɔ Asetenam Asɛdɛɛ a ɛwɔ Golden Star Resources, Ghana:

Adwene Ahodoɔ Dwumadieɔtɛɛ ho Amanneɛbo

Ɔfa Mmiensa

Ɔbenem 2010

Atwerɛfoɔ: Hevina S. Dashwood ne Bill Buenar Puplampu.

Aseda:

Atwerɛfoɔ no da emmoa sononko a wɔnya firii Dr. Mark Thorpe a ɔwɔ GSR, sɛ ɔgye too mu sɛ ɔbɛboa adwuma no. Ɔmaa yen kwan ma yɛde GSR nkrataa ahodoɔ mu nsem yɛɛ adwuma wɔ dwumadie yi mu. Dr. Mark Thorpe nso san maa yen dwumadie no ho nimdɛɛ, san kyereɛ n'adwene wɔ nneema bi ho. Wei boa ma yenya fagudeestuo ho nimdɛɛ wɔ dwumadie yi mu na ekyereɛ GSR gynabere wɔ nsem beree ho.

Atwerɛfoɔ no da nnipa a ɛdidi soɔ yi nso ase wɔ mmoa ahodoɔ a wɔde boaa dwumadie yi, ne titire ɛfiri dwumadie no ahyɛaseɛ no:

Martin Ayisi (a na anka ɔwɔ Minerals Commission)

Dr. Thomas Akabzaa, University of Ghana

Dr. Daniel Ofori, University Business School

1. NNIANIMU

1.1 Atifi asɛm

Wei yɛ Golden Star Resources (GSR) a ɛyɛ sika kɔkɔɔ adwuma kuo kumaa a ne tiri firi Canadaman mu. Ewɔ sika kɔkɔɔ dwetire a afe 2009 na ɛsom boɔ US\$400.07 million a ɛyɛ afe 2008 no dwetire US\$57.4 million no mu ɔha nkyɛmu (56%) na abɛka ho. (GSR, Dawubɔ Anodisɛm Ogyafuo 28, 2010) dwumadie ho amanneeɔ. Saa amanneeɔ yi gyina nhwehwɛmu dwuma bi a Hervina S. Dashwood ɛne Buenar Puplampu yɔɛɛ sɛ dwumadie titire bi a na ɛhyɛ Kernaghna Webb a ɔwɔ Ryerson University no yɛ kwankyerɛfoɔ no fa bi.

Wɔnam nhwehwɛmu dwumadie akwan ahodoɔ a ɛdi mu a ebi firi Canada ɛne aman a afei na wɔretu mpɔn nwomanimfo mpanimfoɔ a wɔakwadare adesuadaɛ ahodoɔ mu, ɛne ɔmanfoɔ ahodoɔ a wɔwɔ nimdeɛ na wɔtumi kyere wɔn adwene nkabomu so na ɛdii dwuma yi.

Dwumadie yi botaɛɛ titire yɛ deɛ ɛdi mu na ɛyɛ mpensempensenmu a ɛfa osuahu ahodoɔ a nnipa ahodoɔ a wɔwɔ dwumadie yi mu kyɛfa betumi de ayɛ adwuma. Yɛwɔ anidasoɔ sɛ amanneeɔ a ɛfiri saa nhwehwɛmu yi no bɛma nnipa agyɛ ato mu yie kyɛn sɛ amanneeɔ a ɛgyina nhwehwɛmu nkɔrɛnkɔrɛ bi so. Enti ɛbetumi ayɛ amansan dwumadie nhyehyɛɛ, sikadwuma nnyinasoɔ, a nnipa a wɔwɔ ankɔrɛankɔrɛ nnwuma, aban nnwuma kuo ɛne ɔmanfoɔ akuokuo ahodoɔ mu bɛgyɛ ato mu. Mmoa a yenya firii Social Science ne Humanity Research Council, The Department of Foreign Affairs and International Trade ɛne Asuapɔn ahodoɔ a wɔde wɔn ho gyɛ dwumadie yi mu ɛne nnwuma kuo ahodoɔ a saa nhwehwɛmudwuma yi gyina wɔn dwumadie yi so. Enti saa dwumadie yi hwehwɛ akwan ahodoɔ bebreɛ ɛne nkabomu a GSR kwan a wɔnam so yɛ nhwehwɛmu ahodoɔ wɔ dwumadie titire mmiensa a ɛne;

The Maricunga Mining Operations of Kinross Gold Corporation in Chile, The Mining Operation of Golden Star Resources in Ghana ne Paracatu Mining Operation of Kinross in Brazil. Bervina S. Dashwood ne Bill Buenar Puplampu yee nhwehwemudwuma faa Golden Star Resources ho wo Ghana. Kernaghan Webb nso yee nhwehwemudwuma faa Kinross ho wo Chile. Na one Dante Pesce, Rajiv Maher ne Revital Goldhar ne Benjamin Bradshaw ne Gustavo Oliviero bo mu yee nhwehwemudwuma faa Paracatu ho wo Brazil.

Saa nhwehwemudwuma yi fa ekwan a GSR nam so tu fagudee wo Ghana a ewo Abibirim Atsee, a ekura nnwuma kuo ahodo mmienue a etu fagudee na wode ye agudee, a ene Golden Star (Bogoso/Pretea Ltd., na afei Golden Star (Wassa) Ltd. Nhwehwemudwuma yi botae ne se, ebada mmoa ahodo a nnwuma kuo yi de boa omanfo a wotu fagudee wo won asaase so a, wodi hia no. Na wواهwe akwan ahodo a wonam so siesie ntawantawa a eba won ne omanfo ntam wo won dwumadie yi mu.

Ofa yi nkae no bekyerekyere dwuma a GSR di wo Ghana. Dwumadie no nhyehyee ne dee edidi so yi. Ofa 2: Adwuma yi yebea; Ofa 3: Ekwan a wofa so boa omanfo a woye won asaase so adwuma wo Ghana ha; Ofa 4: Nnwuma kuo ahodo mu nsem (se ebia Ghana Sikasem nhwehwemu, fagudeetuo adwuma no, mmara ahodo, aban nhyehyee ne mmara a efa fagudeetuo ho); Ofa 5: Ntawantawa a efa fagudeetuo ho (won a fagudee no ye won agyapadee, akwansidee ahodo a ebata fagudeetuo ho); Ofa 6: Adwene ahodo a nnipa kuo ahodo nya wo fagudee ho (se ebia NGOs, nnwuma kuo, mpotam hofoo ne aban) Ofa 7: Nneema ptee bi a yehu fa GSR ho (dee GSR ye fa saa nneema no ho, omanfo dodo nsusuie a nnipa a GSR ye won asaase so nnwuma no nya wo GSR dwumadie yi ho); Ofa 8: Mpensempensenmu ne dwumadi no awiee.

1.2 ***GSR adwuma kuo no nkyerekyeremu***

Golden Star Resources Ltd. (“GSR”) ye aman sika kɔkɔtuo ne ne hwehwe adwuma a wɔn botae titire ne fagudeetuo, ne ne nkɔsoɔ ene fagudee hwehwe wɔ Ghana a ewɔ Abibirem Atɔee. Adwuma kuo no san wɔ sika kɔkɔ hwehwe adwuma bi wɔ mmeamnea wɔ Abibirem Atɔee, Guiana Shield wɔ Amerika Anaafɔɔ ene Brazil. Toronto ne New York Nnwuma a edi nnwuma kuo dwetire ho dwa no, GSR dwetire wɔ ho. Na Ɔpɛpɔn afe 2008 mu GSR abɛka Ghana Nnwuma Kuo Dwetire ho Adwadie no ho. Afe 2009 mu GSR tuu sika kɔkɔ nkaribɔ 409,902 a eyɛ afe 2008 mu deɛ nkaribɔ 295,927 no nkɔanim ɔha mu nkyemu aduasa nwɔtwe ne fa (38.5%) (Wei ye amanneɛbɔ a ɛfiri GSR amanneɛbɔ krataa mu). Afe 2007 mu no, wɔtuu sika kɔkɔ nkaribɔ 246,278; enna afe 2006 mu nso wɔtuu nkaribɔ 201,400. Afe 2006 mu no, na GSR dwetire no ye nkaribɔ 4.15 million. Na afe 2007 no ɛkɔ soro kɔpɛm 4.93 million, ɛfiri sɛ wɔn nsa kaa Hwini ne Benso agyapadeɛ a ɛho nhwehwemu no sii wɔn yie no.

Bogoso/Prestea ene Wassa fagudeetuo adwuma a ɛfra Ashanti Gold Trend a ewɔ Ghana Atɔee Mantam mu no ye GSRfɔɔ dea. (Hwe map no so). Fagudeetuo yi ye beyɛ kilomita 300 firi ɔman ahenkuro Nkran mu. Seesei ara (afe 2009) GSR na wɔkuta fagudee asaasetam a eso pa ara ho tumi (ɛfa fagudee hwehwe ene tuo ho wɔ Ashanti Trend no mu) Nnwuma kuo ahodoɔ a wɔreyɛ adwuma wɔ beaɛ ho no bi ne Newmont Mining Company, AngloGold Ashanti Ltd. ene Gold Fields Ltd.

Ansa na yerewura afe 1999 mu no, na dwuma a GSR di ne sika kɔkɔ hwehwe nko ara. Afe 1999 mu na wɔsii gyinaɛ sɛ wɔbesesa adwuma kuo no dwumadie afiri sika kɔkɔ hwehwe nko ara no ma abeyɛ sika kɔkɔtuo adwuma. Enti wɔtɔɔ Bogoso Gold Mine. Afe 2001 mu GSR tɔɔ Prestea amena mu sikatuo adwuma ne Prestea asaase ani sikatuo adwuma no. Saa agyapadeɛ yi na aka abɔ mu ayɛ Golden Star

(Bogoso/Prestea Ltd.). Eberɛ a sika kɔkɔɔ boɔ kɔɔ fam no, GSR faa ho adwene tɔɔ Wassa fagudeɛ adwuma no wɔ afe 2002 mu ma ɛbeyɛɛ wɔn agyapadeɛ a wɔfrɛ no Golden Star (Wassa Ltd.) no nnyinasoɔ. Afe 2005 GSR tɔɔ Hwini - Butre ne Benso (HBB) agyapadeɛ no. Osiesieɛ Benso ne Hwini-Butre fagudeetuo adwuma no ma ɛfirii aseɛ de sika kɔkɔɔ kɔɔ Wassa agudeɛ adwuma no mu wɔ afe 2008 ne 2009 mu. Bogoso/Prestea dwumadie ne Wassa fagudeetuo adwuma a wɔn ntam kwan tenten beyɛ kilomita 40 no mu biara wɔ n'ankasa mfidie ne nneema a ɛboa ma wɔde fagudeɛ no ye nnoɔma ahodoɔ.

Eduruu Ɔpɛpɔn awieɛɛ afe 2009 mu no, na adwumayefoɔ a ɛwɔ adwuma no mu dodoɔ ye 2099. Na wɔn mu fakese no ara wɔ Bogoso/Prestea (adwumayefoɔ 1057 ne kɔntragyefoɔ 922) ɛne Wassa (adwumayefoɔ 946 ne kɔntragyefoɔ 550). Nanso tre a wɔtreɛ Wassa adwuma kuo no mu maa Benso ɛne Hwini Butre fagudeɛ adwuma no bekaa ho no maa nnipa pii nyaa adwuma yɛɛ wɔ saa mmeaɛɛ a ɛwɔ Atɔɛɛ Mantam mu no. Enam fagudeɛ hwehwe no so (adwumayefoɔ 71 ne kɔntragyefoɔ 115) GSR gu so hwehwe mmeaɛɛ foforo a wɔbenya fagudeɛ atu wɔ Ghana Amerika a ɛwɔ Afrika Atɔɛɛ ne Anaafɔɔ. Enti ɛma nnipa bebreɛ nya adwuma yɛɛ wɔ beaɛɛ ho. Nnipa a wɔwɔ adwuma no ti ye 18 (dodoɔ no ara wɔ Denver, ɛna nnipa 7 nso wɔ Nkran ɔfese wɔ Ghana. Nnipa beboro 2000 a wɔwɔ Ghana ha no, wɔn mu ɔha mu nkyekyemu 97 (76%) ye Ghanafoɔ. Otitenani Abadiakyire (VP) a ɔhwɛ dwumadie yi so wɔ Ghana ha no ye Ghanani, ɛna adwumayɛ no mu akwankyerɛfoɔ no mu fakese ara ye Ghanafoɔ. Agyinatufɔɔ mpanimfoɔ a wɔdɛda adwuma no ano a wɔn mu bebreɛ wɔ Amerika Amantifi no fifiri amanaman ahodoɔ so.

2. *Ɔkwan a yɛfaa so yɛɛ Nhwehwɛmu*

Sedee atwerefoɔ no taa ye no nnwuma kuo akeseɛ mu nhwehwemu no, wɔde Canada Golden Star Resources (GSR) adwuma kuo no na ɛgyinaa ho yɛɛ saa nhwehwemu yi. Ɛsiane se seesei ara yi GSR tu fagudeɛ wɔ Ghana titire, na afei wɔn mu nnwuma kuo ahodoɔ mmienɔ Bogoso/Prestea ene Wassa na wɔn nnwuma wuranom wɔ esu bi a esese na wɔbemmen wɔn ho nti, atwerefoɔ no yɛɛ wɔn adwene se wɔbeyɛ nhwehwemu afa nnwuma kuo mmienɔ yi ho.

Sedee ɛbeyɛ a wɔbetumi anya nneɛma a ɛdi adanseɛ afa deɛ esi adwuma no ani so nti, wɔyɛɛ nhwehwemu a emu do na emu tre ne nkurofo dii nkutaho wɔ bere ahodoɔ mu. Wɔne adwuma no akwankyerɛfoɔ 20 dii nkutaho a ɛto da bi a, wɔne atwerefoɔ no baanu na ɛhyia anaa wɔhyia wɔn mmaako mmaako. Wɔkɔ beaɛ a wɔyɛ adwuma no ho na wɔbisabisaa nsem bi wɔ Obenem/Oforisuo 2009 ne Ahinime 2009 mu. Ɛfiri Obubuo 2008 kɔsi Ahinime 2009 mu no, wɔne adwuma no akwankyerɛfoɔ bi dii nkutaho bisabisaa wɔn nsem wɔ telefon so ne anim-anim mpen ahodoɔ 5. Yɛnyaa amanneɛbo ahodoɔ a ɛfa adwuma kuo no dwumadie firii wɔn nkrataa ahodoɔ mu te se GSR's Annual and Sustainability Report) mu. Yɛnyaa NGO ahodoɔ ne aban nsusuie firii nsemmisa a emu do a wɔne nnipa kakra bi a wɔpaa wɔn a, wɔsusu se wɔyɛ nnipa a wɔwɔ adwene ahodoɔ ananmusifoɔ. Se ebia, Mineral Commission adwuma mu mpanimfoɔ ne Chamber of Mines adwuma mu mpanimfoɔ ene NGO ahodoɔ no mu akwankyerɛfoɔ, Wassa Association of Committees Affected by Mining (WACAM), the Third World Network and Integrated Social and Economic Development (ISODEC). (Wɔamfa nnipa a wɔbisabisaa wɔn nsem mu biara din anto dwa sedee wɔn a wɔn dwetire hyɛ adwuma no mu, the Social Sciences and Humanities Research Council SSHRC nhyehyɛɛ tee). Wɔde nkrataa/amanneɛbo ahodoɔ a NGO ahodoɔ, aban, nnwuma kuo nkabomu ene Commission on Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ) foaa mmuaɛ a wɔnyaa wɔ nsemmisa ahodoɔ no mu no so. CHRAJ

amanneebo a wode too dwa wo fagudeetuo ho wo afe 2008 no mu nye dee ewo nnyinasoo papa, efiri se won nsem no mu bebre yee atesem a wanyee mu nhwehwemu papa biara. Ewom se atwerefoɔ no gye saa nsusuie to mu dee, nanso na wɔhu se CHRAJ amanneebo no, eɗa nsem a eha ɔmanfoɔ, sedee NGO kuo ahodoɔ a woko tia fagudeetuo ka no. Yede nsem a ewo nwoma ahodoɔ mu ne dawubo nnwuma ahodoɔ mu no booa dwumadie yi.

Atwerefoɔ no rehwehwe ɔmanfoɔ nsusuie ahodoɔ mu no, wode sii won ani so se, wɔbehwe sedee nnipa a wɔwo beaee a wotu fagudee no adwene tee. Bogoso fagudee adwuma no wo nkuro/nkuraase 11 so, na Bogoso kuro ne dee eso wo mu pa ara a nnipa a wɔtete ho dodoɔ beyee 8,659 (sedee Ghana Statistical Service de too dwa afe 2002). Prestea fagudee adwuma no nso wo nkuro ne nkuraa 5 so a, Prestea kuro no a nnipa a wɔtete mu no beyee 22,000 no ka ho. Wassa/HBB fagudee adwuma no wo nkuro nkumaa 6 so. Nhwehwemufɔɔ no de nsemmisa kakra yi a ewo Nkekaho 1 mu reye adwuma no, epeepee mu hwehwee nnipa beyee 542 a wɔtete Bogoso/Prestea ne Wassa no, de hwee won adwene a wɔwo, ne titire wo GSR adwuma kuo no ho. Wɔwo agyinatuo kuo ahodoɔ a wɔsusu fagudee adwuma ho, Community Mine Consultative Committees (CMCCs) a ewo Bogoso/Prestea fagudeetuo adwuma mpasua so. Enti atwerefoɔ no ne akuakuo yi mu mmienue a woyee Prestea ne Bogoso mpɔtam hofoɔ ananmusifoɔ a wogu won adwuma soo no ahyia. Eberɛ a yefirii yen nhwehwemu wo adwuma bea ho no, na CMCC na na ewo Wassa fagudeetuo bea ho) a, atwerefoɔ yi ne won ahyia. Saa CMCC yi wo agyinatuo nkumaa a wɔhwe adwumayɔ, kuadwuma ene nnɔbaee boɔ so. Saa nsemmisa yi ma yenyaa amanneebo a esom bo firii nnipa a GSR's fagudeetuo no ka won no ananmusifoɔ no nkyen.

3. *Adwenemu Nnyinasoɔ: GSR dwumadi wo Ghana*

GSR dwumadie wɔ Ghana a ɛfa nnwuma kuo akeseɛ ne nketewa ho no firi tete (Ofori 2007). Wei gyina Ofori asem bi a ɔkaɛɛ a ɛfa nnwuma kuo dwumadie pa ho; a ɔkyerekyere mu se enye ade a edi mu biara no so (krataafa 67). GSR dwuma a wɔdi wɔ mpɔtam ahodoɔ no bi mu ne se, wɔsiesie baabi a ayarefoɔ da wɔ ayaresabea, wɔsiesie sukuu adan, kɔmpita ne sakere a wɔde kyekye mpɔtam mpɔtam agyinatufɔɔ, wɔma mmɔfra a wɔnenam basabasa na wɔnni ahwefoɔ no aduane die na wɔboa agokansie dwumadie ahodoɔ.

Ɛwom se saa dwumadie yi ye dee, nanso eye ade a ɛsosɔso ɔhaw a ɛwɔ ɔman no mu no ano kyen se ebeboa ma yɛahu nneɛma a ɛha nnipa a wɔye mmɔborɔfoɔ a wɔwɔ mpɔtam ho ne sintɔ a ɛwɔ amammuo nhyehyɛɛ mu no. Yɛhu wei yie wɔ beaɛɛ a wɔtu fagudeɛ no, ɛsiane se, se yetu fagudeɛ no a, ebi nsan nsi anan mu bio. Gawel 2006, ne Bird 2004 kyerekyere GSR dwumadie akwan no mu se, eye nnwuma kuo a ɛwɔ asede kesee wɔ mpasua a wɔye wɔn nnwuma wɔ so no sen se wɔreyɛ sika dwuma aɛ wɔn mfasoɔ nko ara. Wɔwɔ asedee se wɔhwe toto nneɛma a ɛto sin wɔ baabi a wɔye wɔn nnwuma no. Sedee ebeye a wɔbedi aban mmara ne nhyehyɛɛ ahodoɔ so, na afei wɔate wɔn ani ahwe nnipa a dwumadie no fa wɔn ho sedee ɛfata. Na wɔntiatia wɔn fahodie ne wɔn yiedie so basabasa. Nnwuma kuo no ye adwuma wɔ mpɔtam mpɔtam a ɔmanfoɔ no gye dee ereko so no to mu. (Maak and Pless, 2006).

Ɔmanfoɔ akuakuo ahodoɔ no boa ma akwan pii so no asomdwoɛɛ ne asetena pa ba. Bere a wɔreyɛ saa no, wɔhwehwe se afoforo nso behu dee wɔreyɛ na wɔn nso aye saa ara. Wei ye atuhoakye dwumadie a obiara ye ne fam dee a ɔnhwehwe akatua nnyinasoɔ (ɛnye se obi pe a, na ɔreyɛ). Na mmom ɛgyina ho ma ɔman mma asede a wɔwɔ ma wɔn ho wɔn ho a, eboa ma wɔnya asetena pa a etena ho daa, sedee Akan kasatɔmmɛ ‘asetena pa’ da no adi no (<http://www.wacam.org>) a WACAM foɔ de to

dwa no. Dee GSR hwehwe firi nnwuma kuo, aban, NGOs, ne mpotam mpotamufoo nkyen ne se, wobegye dee wofre no 'asetena pa' wo biribiara a woye mu no ato mu. Dee GSR foo rehwehwe yi gyina won mmuaee a efa Commission for Human Rights and Administrative Justice amanneebo a wode too dwa (CHRAJ 2008); a efa mmeaee a wotu fagudee wo Ghana ha ho, a eda omanfoo no adwene a wowo fa nsunsuansoo a fagudeetuo wo ne baabi a woye adwuma no ho adi. Komisa no de too dwa se won nsa aka soboo a efa ohaw ahodo ne amanehunu a ereko so no. Saa haw yi bi ne won nsuo a esee, agyapadee ho too a wogyee, abopae, mfuturo a emene won, banbo ho nsem, won apomuden ne ahrawa mu yadee a eka won no, asetenabo foforo ene won nnwuma ne abraboo a aye basaa. Amanneebo no foa ohaw ahodo a NGOfoo no de too dwa no so, nanso fagudeetufoo no gye di se amanneebo yi ye atenfaako a woanto bo anhwehwe soboo ahodo a ebaee no mu yie na wahu mu nokore. Ne tiaa mu ne se, wonnye CHRAJ amanneebo no ntom. Saa ara nso na GSR adwuma a woreye no, aman a etetu mpon no nso wonnye ntom. Esee se yete asee se, Golden Star Resources nni asem biara a eda CHRAJ anim a woreye mu nhwehwemu.

CSR asodie patee a aman a afei na woretu mpon no nye ade a yebefa no se eye adwuma kuo adoeeye. Aban ne nnwuma kuo ahodo no bo asetena ho nneema ahodo wo mmeamnea ahodo a woye adwuma no ho ban. Asodie kese a efa CSR adwuma ho no ne se, beye mfee 100 a woyee fagudeetuo ho adwuma wo Atsee, Asante ne Apuee Amantam mu wo Ghana ha no, omanfoo a wowo beaee ho no nhuu nkoso papa biara. Sedee etee wo Ghana mmeamnea ahodo no, ohia, akwan a enye ne apomuden a enko yie ko so ha omanfoo no.

CSR asodie kesee wo oman a etetu mpon mu ne se, wobehu nsonsonnee a eda fagudee adwuma no asedee ene aban, ne aban nnwuma kuo ahodo no ntam. Fagudeetuo

nnwuma ahodoɔ deɛ ne sɛ, wɔne ɔmanfoɔ no beɣe nokoro fa dwumadie ahodoɔ a wɔbeɣe, a ebre ɔmanfoɔ adwene a wɔwɔ sɛ nnwuma kuo no resisi wɔn no ase. Sɛdeɛ Merali (2006) de to dwa no, CSR reɣe aɣe ankoreankore adwuma kuo bi a ne botaeɛ ne mfaso dodoɔ pɛ. Yɛhwɛ ɔmanfoɔ a wɔtu fagudeɛ wɔ wɔn asaase so asetena mu a, yɛhu sɛ wɔbɔ abubuo fa aban nhyehyɛɛ a ɔɣe fa ɔkwan a aban nnwuma ahodoɔ no ye bɔ wɔn ne wɔn agyapadeɛ ho ban ho. Enti CSR asodie wɔ fagudeɛtuɔ ho wɔ Ghana ha ne sɛ, ankoreankore nnwuma no rentumi mmɔa mma ɔmanfoɔ a wɔɣe nnwuma wɔ wɔn asaase no so nnya wɔn apɛdeɛ, na afei aban nso mmɔa sua. Saa nneema mmienɔ yi ka bɔ mu a, ɛde asɛdeɛ ho asodie keɛɛ beto fagudeɛtuɔ nnwuma no so, ɛsiane sɛ wɔntumi nsi aban ananmu. Nanso ɔmanfoɔ a wɔɣe adwuma wɔ wɔn asaase so no, dwene sɛ nnwuma kuo no nɣe biribiara mmɔa wɔn.

Ɛsiane saa asɛdeɛ ho asodie yi nti, mmɔden biara a CSR reɣe no, nso wɔn ani. Ɛhia pa ara sɛ yɛɣe nhyehyɛɛ ne ntotoɛ, ne asodie ho nhyehyɛɛ pa ara a ɛho beba mfasoɔ ama obiara. Ɛsɛ sɛ saa nhyehyɛɛ ne ntotoɛ yi ye deɛ ɛɣina hu a obiara behu sɛ, sikasem, amammere, abakɔsem ɛne sikadwuma ho hia. Enti saa nhwehwɛmu yi mu asɛdeɛ ho asodie ne sɛ, obiara a ɔwɔ kyɛfa wɔ dwumadie no mu no, beɣe CSR nhyehyɛɛ pa a ɛbetena ho daa aboro adɔɛɣe nko ara so, na wɔbeɣe dwumadie ahodoɔ a ɛbeboa ama mpontuo aba ɔman no mu so. Ɛwɔ sɛ aban ne nnwuma kuo no ye nkabomu wɔ saa anammɔntuo no ho, ɛsiane sɛ ɔman mu no nyinaa na ɛbenɣa mpontudwuma no ho mfasoɔ na afei wɔahwɛ sɛ wɔbesiesie na akyɛ.

4. *Nnwuma kuo ahodoɔ dwumadie*

Sɛ yɛreka nnwuma kuo ho asem a, yɛbedi kan ahwɛ Ghana sikasem ntotoɛ, fagudeɛtuɔ wɔ Ghana ɛne nnwuma kuo a wɔhwɛ toto fagudeɛtuɔ ho nhyehyɛɛ no.

4.1 *Ghana Sikasem*

Nsonsonnee biara nna Ghana sikasem ne aman a afei na wɔasi mpontuo kwan so dee no ntam. Ghana nneema titire a ɔde kɔ amannɔne ne sika kɔkɔ, tima, ne kookoo. Sika a ɔdie ne sidi (GH¢) a Kitawonsa afe 2009 mu na yesesa Amerika dɔla no baako de gye sidi no GH¢1.45. Nnipa a wɔtumi ye adwuma a wɔn dodoɔ firi ɔpepem 11 kɔsi 13 mu ɔha mu nkyemu 57 (57%) ye kuadwuma. Ghana wɔ nnwuma ahodoɔ a afei na wɔrepagya wɔn ho (sikasem/banke, nsrahwe, nwomasua ne telefon nnwuma) a wɔma yen aban adwumayefoɔ no mu ɔha mu nkyemu 29 (29%); nnwuma kuo ahodoɔ te se fagudeetuo, ene wɔn a wɔde nsaasedee ye nnwuma ahodoɔ nso ma yen ɔha mu nkyemu 10 kɔsi 14 (10-14%). Se yekye ɔman no agyapadee mu pepeepe a nipa biara benya US\$500.00 afe biara sika a aban no nya de bɔ ɔman no ho bra si Amerika dɔla no ɔpepem 4.2 (US\$4.2bn). Enti afe biara Ghana de ne ho to n'aboafɔ, adɔee akuo ahodoɔ ene Amansan Sikasem nnwuma kuo so ma wɔma ɔman no bosea, ye no adɔee anaase ma no mmoa a egyina botae mmiemu so: sikasem ntotoee ene mpontudwuma ho mmoa. Kuadwuma (a kookoo ka ho) ene nnwuma ahodoɔ no mu biara ma yen GDP no ɔha mu nkyemu 37 (37%) na dee aka no nso yenya firi nnwuma kuo a wɔde nsaasedee ye adwuma. ɔman no dwetire a ewɔ amannɔne (sika kɔkɔ ne amannɔne sika ahodoɔ) a yenya no afe biara beboro Amerika Dɔla ɔpepem 3 (US\$3bn). Afe 2007 mu no, sikasem ntotoee ho kompene mmienu a yefre wɔn Standard and Poors ene Fitch bɔ Ghana abaso maa no abodin B+. Beye mfee 4 a atwam no, ɔman no dwetire a ɔnya nyinaa (GDP) akɔ n'anin ɔha mu nkyemu 6 (6%). Nnipa dodoɔ a wɔwɔ telefon ahodoɔ ano si ɔha mu nkyemu 20 (20%) (ebi ye mobaafon na ebi tim faako).

4.2 *ɔman nhyehyeee a efa fagudee ho*

Ɛfiri afe 1980 mu reba yi Ghana aban nhyehyeee a efa fagudeetuo ho titire ne se, ebehye ankoreankore nnwuma ene amansan kompene akesee nkuran ma wɔaboa ama

mpontuo aba fagudee bebre a ewo oman no mu ho. Mmara a wei gyina so (Mining and Minerals Law PNDCL 153 of 1986, ne ne nsakra mu Minerals and Mining Act 703, 2006) a ehwe nnwuma ho ntotoe so no, eda oman no nsusuiɛ, apedeɛ ne ne gyinasie botaeɛ adi. Yebɔ no mua sedee edidi soɔ yi:

- Yegye to mu se nneema biara a ewo asaase ani no ye asaase wuranom dea, na biribiara a ewo asaase ase no hye aban nsa a ohwe so ma Ghanafoɔ nyinaa.
- Gye a wɔgye to mu se aban nye mmara a efa fagudeetuo ho.
- Okwan a yebefa so akyekye sika a yebenya afiri fagudeetuo mu ma nsaase wuranom anya won kyefa, aban toɔ ahodoɔ ene sika a aban ankasa benya afiri hye a ode ne ho ahye fagudeetuo mu (aban wɔ kyefa oha mu nkyemu 10 (10%) wɔ ankoreankore fagudeetuo nnwuma nyinaa mu).
- Mpatadeɛ a efata a yebetua ama nsaase wuranom ne nneema a wɔsee no.
- Hia a ehia se wɔbɔ omanfoɔ atenaseɛ foforo ne ekwan a wɔfa so san siesie nsaase a wɔye so adwuma no.
- Se wɔbebo beaeɛ a wɔye adwuma no ho ban.

4.3 *Fagudeetuo wɔ Ghana*

Efiri afe 1471 a ebeye mfee 500 ni a Portugiifoɔ dii kan baa oman yi mu na amannonefoɔ ani baa Ghana fagudeetuo ho. Ebeboro mfee oha no na sika kɔkɔtuo ne eho adwadie ne botaeɛ titire ntira na Europa aman ba Gold Coast bedi dwa. Kɔsi afe 1800 mu ho no, na wotu sika kɔkɔ wɔ asaase ani. Wɔfirii amenamu fagudeetuo ase ebere a wohuu se sika kɔkɔ doɔso yie wɔ Obuasi reko afe 1800 awieeɛ ho. Wei na ema wɔbuee Ashanti Goldfields dwumadie no. Fagudeetuo no kɔɔ so wɔ mmere ahodoɔ mmiensa a edidi soɔ yi: afe 1800 awieeɛ, afe 1980 ahyease mu na afei afe 1990 mfimfini kɔsi n'awieeɛ.

Fagudeetuo nkorabata no ma yen GDP no mu zha mu nkyemu 5 (5%) a sika a efiri mu ba no boro Amerika Dola zepem baako (US\$1bn). Afe biara etumi ma yen aban sika a znya nyinaa zha mu nkyemu 10 (10%). Afe 2006 mu aban sika a znya firii Internal Revenue Service no ye Amerika Dola zepem 523 (US\$523m). Fagudeetuo nnwuma no maa emu Amerika Dola zepem 53.5 (US\$53.5m) a ebi ye aban too ene ne kyefa ahodoz. Nanso aban sika a znya firi fagudeetuo mu no nnyina fagudee ahodoz a wokoton no amannone so, efiri se fagudeetuo nnwuma no bebre ye amannone kompene. Ghana sika a znya firi fagudeetuo no mu no firi etoo ahodoz, zman no kyefa ene mfasoz dodoz a efiri aban dwetire mu. Afe 2007 mu anodisem a Ghana Chamber of Mines de too dwa ma yehu se nnwuma kuo ahodoz a wogu so retu fagudee ahodoz wo Ghana ha ne:

Gold: (Abosso Goldfields Ltd; AngloGold Ashanti Ltd; Chirano Gold Mines; Goldfields (Ghana Ltd. Golden Star Resources; Newmont Ghana Ltd.);

Bauxite: Ghana Bauxite Company Ltd;

Manganese: Ghana Manganese Company Ltd.

Fagudee a ne tu koso pa ara ne bauxite, gold, diamond ne manganese. Hyehyepon a ewo asee ha yi kyere akuo titire a woye saa nnwuma yi. Nnwuma kuo ahodoz a wotu fagudee wo zman yi mu boro 20. Commission for Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ) anodisem a etwa too (2008) da kompene ahodoz nson a woye fagudee ho adwuma wo Ghana adi. Esiane se yepe se yetwa no tiaa nti, yede akuo nson a emu nan ye Canadafoz dea ahye hyehyepon no so wo asee ha. Fagudeetuo no mu, yewo kompene nketewa a won nnwuma no ye amena mmaako

mmaako na wɔn asaase susua. Yewɔ adantam kompene ahodoɔ a wɔwɔ nsaase a eboro baako. Weinom ye akuo a ebae nkyee koraa (beye mfee 10 bi ni). Enna yewɔ kompene akeseɛ a ewowɔ nkorabata wɔ wiase mmaa nyinaa na wɔwɔ agyapadeɛ a emu dɔ na edi mu.

Nnipa ankoreankore a wɔde wɔn ahooɔden tu fagudeɛ no nso ka Ghana fagudeɛ nnwuma no ho bi. Wɔn a Minister of Lands and Natural Resources gyina Minerals Commission ne Precious Metals Marketing Corporation (PMMC) afotuo so ama wɔn lansese agye wɔn adwuma ato mu. PMMC nso asan ama wɔn a wɔwɔ fagudeɛ firi ankoreankore ho, no lansese na wɔnye nyiyimu biara se wɔn a wɔkuta lansese to fagudeɛ firi nnipa a wɔwɔ lansese anaa wɔnni lansese nkyen. Ankoreankore a wɔtu sika kɔkɔɔ a wɔnni lansese no na yefre wɔn ‘galamseefoɔ’.

Hyehyepon 1:


Fagudee nnwuma kuo a ewo Ghana won wuranom ene fagudee a wonya

Adwuma kuo ne afe a wofiri won dwumadi ase wo Ghana	Owura	Fagudee a wotu ne baabi a adwuma no wo wo Ghana	Nkariboo
Gold Fields Ghana Ltd. afe 1993 mu	Gold Fields (Abibirem Anaafoo) ne IAM (Canada); Ghana Aban	Sika kokoo: Tarkwa ne Damang; Ghana Atsee Mantam mu (Kwae mu)	938,696
AngloGold Ashanti; afe 2004 mu na eye Ashanti Gold wo Ghana	AngloAmerican: Abibirem Anaafoo ne Ghanaafoo	Sika kokoo: Obuasi, Iduapriem; Atsee ne Asante Amantam a ewo Ghana.	620,001
Golden Star Resources; afe 1999/2001/2002 mu	Canadafoo	Sika kokoo: Wassa, Mophor, Bogoso/Prestea; (2009) Ghana Atsee Mantam mu	409,000
Newmont Ghana	Amerikafoo	Sika kokoo: Ahafo (Brong Ahafo Mantam mu); Akyem (Apuee Mantam mu)	202,000
Chirano Gold Mines Ltd.; afe 2004 mu	Red back Mining Canadafoo, Ghana Aban	Sika kokoo: Chirano; Bibiani/Bekwai; Ghana Atsee Mantam mu.	127,196
Ghana Manganese Company Ltd.	Ghana Aban ne Elkem (Norwayfoo)	Manganese: Nsuta, Ghana Atsee Mantam mu	Tons 1.65
Ghana Bauxite Company Ltd. afe 1940 mu	Ghana Aban ne Bosai Fagudee Adwuma kuo (Chinafoo to firii Alcan ho afe 2009) mu	Awaso, Ghana Atsee Mantam mu	Tons 841,775

4.4 *Aban Nhyehyee a efa fagudeetuo ho*

Agyinahyede 1 a ewo asee ha yi kyere fagudeetuo ho nhyehyee ene ayonkofa a eɔa won a wɔwɔ kyefa wɔ mu wɔ Ghana ntam.

Agyinahyede 1: Fagudeetuo Nhyehyee wɔ Ghana



Dee efire: Atwerefɔɔ nya firii mmeammae ahodoɔ pii.

Minister of Lands, Forestry and Mines nam Minerals Commission (Act 703, Section 5(1) so na ɔma fagudeetuo tumi (ne hwehwe ne ne tuo). Act 703, Section 100 (1) ma Minerals Commission tumi se, wɔhwe se mmara no beye adwuma. Inspectorate Division of the Minerals Commission na wɔhwe se, fagudeetuo mu banɔ, mfidie a wɔde ye adwuma, nhwehwemu ahodoɔ ne ne adwumayefɔɔ a wɔye adwuma fata sɛdeɛ mmara no tee. Wɔde nsrahwe ho anodisem kɔma Mannse nnwuma ne Minerals Commission no wɔ bere pɔtee bi a ese se wɔde ye nsiesie biara a anodisem no de to dwa. Se wɔbu mmara so na wɔanye nsiesie yi a, wɔnam mmara so twe won aso.

Environmental Protection Agency (EPA) na ewo tumi wo nsem a efa asetena mu nsiesie nyinaa ho (enye dee efa fagudeetuo nko ara ho). Ne tumi a ehia pa ara ne se, ebehwe se yebedi Ghana atenaee asiesie ne nhyehyeee no nyinaa so sedee oman no mmara tee, na ama yeanya atenaee pa a ebetena ho afebwo. Atenaee ho tumi a efiri EPA no ho hia ansa na obi atumi afiri fagudeetuo ase wo oman yi mu. Enti EPA no wo tumi se ohwe ma fagudeetuo mmara no di atenaee asiesie ho mmara no so. EPA asedee a ema otumi ma wohwe yen atenaee so yie no nti, bosome biara ne afe biara wogyee fagudeetuo nnwuma anodisem a efa atenaee asiesie dwumadie ho na onam so aye nhwehwemu afe mu no nyinaa, sedee ebeye a, wobegye adi se woreye won asedee wo atenaee asiesie no ho.

Commission for Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ) asedee ne se, ohwe se nnwuma ye netetee ne kwan a wonam so ye dee emu da ho fann, na nokoredie wo aban ne ankoreankore nyinaa mu. Eye nhwehwemu fa kompene ahodo a efa nnipa fahodie so tiatia wo aban ne ankoreankore nnwuma ho. Esan hwehwe kompene a efa nnwuma nhyehyeee bone, tumihunudie ne nneema a enfata a adwuma mu mpanimfo de ye adwumayefo no mu. Yetumi de sobo biara a efa nnipa fahodie so atiatia, a fagudee nnwuma nso ka ho koma CHRAJfo yi ma woye ho nhwehwemu. Seesei ara yi Golden Star nni sobo biara wo CHRAJ anim.

District Assembly ahodo (DAs) wo asedee fa nsem a esisi wo won mansini mu no ho. Se ebia nhyehyeee, mpotam mpotam ahotee ne amammuo na wone banbo nnwuma kuo ahodo no di nkutaho, na wogyina aban ananmu wo won mpotam ho. DAs no na eye aban baasonfo nkorabata no ananmusifo wo won mpotam ho. Anammontuo biara a fagudee adwuma kuo pe se oye wo mansini no mu a ebehia asaase, adansie, sukuu anaa mfuoyo no, ese se District Assembly no ba mu.

Ghana Chamber of Mines na eye kuw baatan a ankoreankore fagudee nnwuma no hye n'ase. N'adwuma ne se, ebeboa ma fagudeetuo no anya nkosoɔ na waye nhyehyeee a enam so ma fagudeetuo nnwuma kuo ahodoɔ no behwehwe won ho won ho dwumadie mu. Ne mmara ne apedee no nnyina chye so.

5. *Nsenhia a ewɔfagudeetuo mu wɔ Ghana*

5.2.1 *Atenaee*

Ohaw a efa asaase ani fagudeetuo ho wɔ Ghana no bi ne nsuo ne mframa a yeseɛ no, mfusaase a esesesee, atenasebo a ehia, dedeye, nsaasesesee ne nsakraee a eba a yede see asaase so adwuma. Beaae a yereye nhwehwemu yi wɔ Ghana Atsee, a woye fagudeetuo no, ye baabi a nsuo to pa ara enti nsuo ho a eye den wɔ fagudeetuo ho no nye ade a ede ohaw a ba. Mmom nneema a eka akyire no, ne ekwan a wofa so bo nsu ano wɔ saa mmeaae yi ano ye den, esiane se nneema a nsu no de nam no doɔso. Se eba se wodane nsuo bi ani bere a woresisi fagudeetuo adan ne adee no a, ema nsuo ho ye den ma mpotam hɔfoɔ. Ekwan a wofa so tu fagudee Ghana Atsee fam no ma wode aduro bi a yefre no cyanide ye adwuma. Eto da bi na saa nneema yi yiri fa so a, esee nsuwansuwa ne nsubonten ne asaase ase nsuo nyinaa, kunkum nsuomnam a mpotam ho nnipa die no.

Asaase ani fagudeetuo no de mfuturo ne dedeye ba, enti nnipa a wote ben baabi a wotu asaase ani fagudee no, wobɔ won atenasee foforo sedee ebeye na ohaw no so bete. Se nnipa bi te ben baabi a woye adwuma no a, mfuturo no nya nsunsuanso bone wɔ won so. Se eba se yepae kwan foforo a lore akeseɛ bebreɛ nam so a, mfuturo no nya nsunsuanso bone wɔ sukuufoɔ mmɔfra a wotete nkuraase nkuraaseɛ na wonante fam ko sukuu no so. Dede a eko so wɔ mpotam ho ne asaasewosoɔ a abopaeɛ de ba no nya ohaw bi wɔ won adan so ma etumi paapae.

Dee EPA tumi ye wɔ wɔn atenaee ho banbɔ asedee mu na eboa ma ɔhaw a ede ba no so tee no, atu mpɔn nnansa yi. Enam Environmental Assessment Regulations of 1999 (wɔsakyeraa mu 2002) no nti, eye ɔhye se fagudeetuo kompene biara ye nsunsuansoo a wɔn dwumadie no de beba mpɔtam ho, ne ɔkwan a wɔbefa so asiesie biribiara ho nhyehyee. Enam Environmental Guidelines for Mining in Protected Forest Reserves (2001) mmara no nti, Ghana kwaee so hwe ka EPA asedee no ho.

Se fagudeetuo no beko so wɔ kwaee bi mu (baabi a wɔtwa nnua mfee 40 biara) a, ese se wɔfa atenaee banbɔ nhyehyee so penn, a baabi a wɔbeto aboo a eho nhia agu a enni kwaee no mu, na wɔbesisi amena amena a wɔatutu no nyinaa. Se wɔbeyee dwumadie biara wɔ kwaee bi mu a, ese se nkutahodie a eko anim di kan wɔ nnwuma kuo a wɔhwe nhyehyee no ne mpɔtam hofoɔ ntam a atenaee asiesie adansedie krataa a efiri EPA nkyen da so. Amanneebo bi a efiri Economic Commission for Africa (ECA) no kyere se, Ghana (ne Tunisia) wɔ kwan a wɔfa so hwehwe atenaee asiesie nsem mu wɔ Afrika ha, na wɔwɔ nnwuma pa ne ntotoee ahodoɔ ne mmara pa (ECA 2005:23).

5.2.2 *Adwumaye*

Esiane sika kɔkɔɔ boɔ a ekoɔ fam wɔ afe 1990 kɔsi afe 2000 mfitiasee nti, nnwuma a etu fagudee wɔ amena mu no pii annya mfasoo ahe bi, enti ema wɔgyae adwumaye. Afe 1990 mu ho no, adwumayefoo bebree a na wɔtu fagudee wɔ amena mu a wɔwɔ Tarkwa, Prestea ne Obuasi no adwuma seee. Ekwan baako a wɔfaa so sii akwansidee yi ano ne se, wɔhyee ase yee asaase ani fagudeetuo wɔ mmeamnea a fagudee no wɔ asaase ani no. Saa asaase ani fagudeetuo yi maa nnipa a na wɔn adwuma aseee no nyaa adwuma yee, nanso na wɔn dodoɔ no nnuru wɔn a wɔtu fagudee wɔ asaase mu tonn no.

Nnansa yi nkɔsoo a aba asaase ani ne amenam fagudeetuo mu no ama ho ahia se wɔnya adwumayefoo a wɔwɔ ntetee a ekɔ anim wɔ mmeamnea a nnipa no nwomasua mmoro mfitiasee sukuuko. Nkurɔfoɔ nnwuma a esee ne adwuma a akatua pa wɔ mu a nkurɔfoɔ a wɔnni nsaanodwuma pa bi nye no, de anwiinwii kese aba nnipa a wɔtete baabi a wɔye asaase ani ne amenam adwuma no mu. Nnipa a wɔfiri mmeamnea baa se wɔrepe adwuma aye no nso ama adwuma ho aye den kese.

5.2.3 *Nkurɔfoɔ anoduane a abo wɔn ne wantwiwantwi a aba*

asetenabo ne mpatatua mu

Nkuraase nkuraasee a ewɔ Ghana Atɔee fam no ye beaee bi a ankoreankore nnwuma dooso pa ara. Nnipa dodoɔ ara ye akuafoɔ a wɔdua dee wɔbedi nko ara, anaase wɔde nnɔbaee a wɔdi no frafra nnɔbaee a wɔtɔn no adwaman so. Se woyi nnipa a wɔtete nkuro akese mu no firi mu a, nnipa dodoɔ no ara nwomasua nko anim. Akwan ne adee nye koraa, enti emma wɔnnya asetena pa mu nneema ne dwetire. Se mpo yenkan wɔn a wɔye kuadwuma no mfra adwumayefoo mu a, dodoɔ a wɔye kua no, wɔwɔ adwuma ye. Kuadwuma titire a ede sika ba no gyina kookoo ne mme so. Asaase ani fagudeetuo a ehyee asee afe 1980 mu no, de ohaw kese aba mmeamnea yi na ama nkutahodie a eda mpɔtam hofoɔ ne fagudeetufɔɔ no ntam. Ansa na yerebewura afe 2000 mu no, na nnipa no bi a ese se yebo wɔn atenasee no nsa nkaa mpata a efata, na fagudeetuo no maa wɔn asetena yee basaa.

Ekwan a wɔbefa so atua akuafoɔ no mpatadee no wɔ 2006 Mineral and Mining Act (Act 703). Ofa 3.3 no kyere se mpatadee a wɔbetua no ese se afanu no nyinaa gye to mu (afanu no ne akuafoɔ ne fagudeetufɔɔ no). Kane no dee, na Land Valuation Board (LVB) na eye n'asedee se okyere nnɔbaee boɔ, nanso mmara a wɔyee no 2006, Act 2006 no, ma kwan ma LVB no ba mu bere a afanu no adwene ntumi nhyia. Tumi a,

akuafoɔ no ntumi nnyina wɔn nan so mpere wɔn yiedie no yɛ ade a ɛda adi pefee. Nanso aban nyɛɛ nhyehyɛɛɛ biara a ɛbetumi aboa asi saa adeɛ yi ano. Mmara foforo a wɔahyɛ a ɛboa 2006 Act no, wɔnnya mmfa nkɔtoo Mmarahyɛ Badwa anim, ɛsiane abato a wɔtoo de yii aban foforo afe 2008 mu no nti. ɛsiane hia a ɛhia sɛ biribiara mu da ho fann nti, fagudeetuo nnwuma kuo a ɛwɔ Ghana Atɔɛ no nyinaa reye nhyehyɛɛ a emu da ho fann a wɔbɛgyina so abɔ ɔmanfoɔ atenaseɛ. Kompene ahodoɔ no mu bebreɛ di International Finance Corporation (IFC) nhyehyɛɛ a ɛfa asetenabɔ ho a, yɛfrɛ no Performance Standard 5 no so.

Nanso wantwiwantwi da so wɔ nsaase a wɔsi wɔn kwan wɔ ho no so, ɛne mpatadeɛ a akuafoɔ no nya firi wɔn nnɔbaɛ a ɛso aba pii no ho. Akuafo a wɔbɔ atenaseɛ na wɔfiri abrabɔ ase foforo no, ɛsɛ sɛ wɔtua mpatadeɛ ma wɔn ɛsiane sɛ, sika a wɔnya firi wɔn nnɔbaɛ a wɔdidi ho no abɔ wɔn. Asaase a wɔsi wɔn kwan wɔ ho mpatadeɛ no deɛ, afei na wɔrebɛkyerekyerɛ mu na wɔayɛ ɛho nhyehyɛɛ na akyerɛ ɛkwan a mmara a ɛwɔ ho seesei ara yi, Mining Act (2006) no bɛyɛ adwuma. Akuafoɔ a yetua mpatadeɛ wɔ wɔn nnɔbaɛ ho no nni nkyerekyerɛ, nni nteteeɛ biara na ama wɔahwe wɔn sika so yie, na ebinom sɛ sika no kwa. Enti ɛma wɔsan kɔyɛ wɔn kuadwuma sen sɛ wɔde sika a wɔanya no yɛ biribi anya mfasoɔ.

5.2.4 *Galamseefoɔ dwumadie*

Ankoreankore fagudeetuo nnwuma wɔ Ghana ha firi teteete. ɛfiri afe 1980 mu bere a nkɔsoɔ baa asaase ani fagudeetuo mu no, ntawantawa kesee abeda ankoreankore a wɔtu fagudeɛ ne kompene akeseɛ a wɔtu fagudeɛ no ntam. Afe 1989 mu Ghana aban nam mmara kwan so gyee ankoreankore fagudeetufoɔ adwuma too mu (Small-Scale Gold Mining Law (PNDCL 219) na Minister of Lands and Natural Resources nam Minerals Commission so maa wɔn lansese. Nanso ankoreankore fagudeetuo

adwumayefoo bebre yɛ adwuma sum ase wɔ nkurɔfoɔ kɔnsehyen a wɔbenya mfasoo pii no mu. Ankoreankore fagudeetufɔɔ bi a wɔwɔ lansese nyɛ adwuma wɔ wɔn ankasa kɔnsehyen so, na mmom wɔnam sum ase kɔyɛ no baabi foforo, na wɔde wɔn lansese atwitwa wɔn ho.

Afei nso mmabunu a wɔnni adwuma no pɛ ‘galamsee’ adwuma no a wɔnim sɛ emu wɔ mfasoo no kyen kuadwuma a wɔbu no sɛ emu mfasoo sua no. Galamsee adwuma no kɔ so bebre wɔ nsubɔnten ho, ɔpɛ berɛ mu wɔ Atɔɛ Mantam mu. (Wei ho nhwesoo titire baako ne asubɔnten Ankobra). Nnipa a wɔfiri mmeamnea bi aba sɛ wɔrepɛ fagudeetuo adwuma ayɛ no, de wɔn ho hyɛ esum ase galamsee adwuma no mu. Na wei ama wɔn a wɔyɛ esum ase Galamsee no adɔɔso sene wɔn a wɔkuta lansese no. Galamsee adwuma no yɛ esum ase adwadie a etia mmara. Mpen pii no eyɛ hu, na wɔtaa de mmɔfra yɛ adwuma a etia Ghana ne amansan mmara. Ghana aban nso hwere etoo a anka wɔbɛgyegyɛ ne dwetire a ɔbenya afiri saa sum ase adwadie yi mu.

Ɛto da bi a, mpɔtam ho aprosifoɔ ne asogyafɔɔ boa ma wɔpam wɔn a wɔyɛ saa galamsee adwuma no. Ɛto da bi a, saa dwumadie yi dane ntɔkwa denden ma ebinom bo soboo sɛ etiatia afoforo fahodie so. Galamseefɔɔ a wɔfiri mmeamnea a wɔnhye ahemfo no tumi ase, na wɔbu mmara so. Nanso yɛanya no ntee sɛ, ahemfo no gyegyɛ sika firi galamseefɔɔ ahɔhoɔ ho ma wɔn asaase a wɔyɛ so adwuma. Adeɛ a ɛha titire ne sɛ, esum ase fagudeetuo yi ako anim a amannɔne nnipa ne ɔman yi mu nnipa a wɔwɔ sika no to mfidie de boa ma wɔtu fagudeɛ yi.

6. *Adwene ahodoɔ a ɛfa fagudeetuo ho*

Yɛne ekua a ɛdidi soo yi dii nkutaho wɔ deɛ ɛdidi soo yi mu. Third World Network, Wassa Association of Communities Affected by Mining (WACAM), Integrated

Social and Economic Development (ISODEC) Ghana Chamber of Mines, Minerals Commission. Afei nso yene saa CMCCs foɔ yi nso yee nhyiamu ahodoɔ: Bogoso CMCC (Bogoso town); Mbesse Nsuta CMCC (Bogoso concession); Mamponso CMCC (Wassa). Yeboaboa nkrataa bi a saa akuakuo yi tweree ano kaa ho. Dee edidi soɔ yi ye nkutahodie ne nkrataa a yetweree no.

6.1 *Ghana aban nsusuiɛ wɔ nsem yi ho*

Afe 1980 ahyeaseɛ mu ho no, Provisional National Defence Council (PNDC) a na Flight Lieutenant Jerry Rawlings da ano no, yee sikasem nhyehyeeɛ a na yefre no Economic Recovery Programme (ERP). Na Amansan Sika Korabea (World Bank), ne IMF di mu akoten. Fagudeetuo adwuma no a na saa bere no na ehye aban nkutoo nsa no, reye agu. Wɔn haw no bi ne tumi a, na wɔntumi nhwehwe fagudee, dwetire a na wɔbetumi de abue fagudee ene nnwuma no nhyehyeeɛ a na enni mu.

Banke no afotuo nti aban tɔn fagudeetuo nnwuma no maa ankoreankore na woyee nsakraeɛ wɔ fagudeetuo mmara no mu wɔ afe 1986 sedee ebeye a ebetwe amannɔne dwetire aba Ghana fagudeetuo adwuma no mu. Woyee nsakraeɛ wɔ aban toɔ ne ne dwetire mmara no ho sedee ebeye a Ghana betumi atwe ɔmanfoɔ a wɔfiri amannɔne dweitre aba ɔman no mu. Afe 2006 Mining Act, maa fagudeetuo kompene ahodoɔ no tuaa dwetire ho toɔ ɔha mu nkyemu 3 (3%) a enti anye ɔha mu nkyemu 6 (6%) bio. Afe 2009 mu no, wɔsakraa mmara no mu se, anye yie koraa no, ese se wɔtua ɔha mu nkyemu 6 (6%). Fagudeetuo kompene ahodoɔ kɔɔ anim esiane mmara foforo (Mining and Minerals Act 2006, Sections 28 and 29) nti sika ahodoɔ a wɔtua ma aban no ye ɔha mu nkyemu 6 (6%).

Ghana aban wɔ amannɔne fagudeetuo biara mu kyefa ɔha mu nkyemu 10 (10%) a enti ekyere se ɔwɔ kyefa a etena ho daa wɔ fagudeetuo nnwuma no mu. Ghana aban

gye to mu se, ɔwɔ tumi se ɔnya kyefa firi fagudeetuo nnwuma mu na eye n'asɛdeɛ nso, se ɔɛkyere kwan a ɔbɛfa so akyekye sika a efiri mu ba no. Fagudeɛ ye ɔman no agyapadeɛ (Hwe Act 703 Section 1) enti Mining Act no si so dua se fagudeɛ no nye asaasewuranom (a wɔye adwuma wɔ asaase no ani) dea. Na sɛdeɛ ete wɔ aman bebreɛ so no, ewɔ ɔman mu no nyinaa.

Afe 2006, Mining Act (Sections 72, 75) kyerekyere asaasewuranom kyefa a wɔwɔ ene ekwan a wɔbɛfa so asiesie ntawantawa a ebɛba, a ɛma ho kwan se obi tumi de deɛ eha no kodan kɔto. Nnansa yi ntawantawa a epue wɔ fagudeetuo mu no abeye amanyɔsem a Mmarahye Badwafoɔ (MPs) di mu akoten sɛdeɛ ebeye a wɔn manfoɔ besan ato aba ama wɔn.

Se yehwe mu a, ewom se yegye nsunsuanso bɔne a efiri fagudeetuo mu no to mu, nanso yehu se eboa yen sikasem, ɛma yehu mmeammea foforo a fagudeɛ wɔ, ɛma ɔmanfoɔ nya nnwuma a akatua pa wɔ mu ye. Aban nso nya dwetire firi mu. Wɔn a fagudeetuo wɔ nsunsuanso bɔne wɔ wɔn so no, na yehu se wɔye ɔyɛkyere tia fagudeetuo nnwuma no. Enti yemmu no se ɔmanfoɔ nyinaa na esɔre tia fagudeetuo nnwuma no, ewom se NGO kuo bi a ɔpe se ɔkasa ma ɔmanfoɔ no tretre wɔn dawubo mu. Ewom NGO foɔ dwuma a wɔdie no tumi ha adwene, nanso yegye to mu se aboa ma etwe ɔmanfoɔ adwene ba deɛ eha wɔn so, ne ekwan a wɔbɛfa so abɔ wɔn ho ban.

6.2 *NGO Adwenkyere*

6.2.1 *ɔmanfoɔ fahodie so tiatia*

NGO akuo a wɔko tia fagudeetuo no adwene titire a wɔkura ne se, fagudeetuo kompene ahodoɔ no ne ɔmanfoɔ bi a wɔdi mu wɔ ɔman no mu, aka abɔ mu na wɔreye nneɛma de reha ɔmanfoɔ a wɔtete mpotam mpotam ho. Asaase ani fagudeetuo a

wɔhyɛɛ aɛ afe 1980 mu de ntawantawa aba asaasesem mu. Ɛne sɛ, fagudeetuo kompene ahodoɔ no yɛ adwuma wɔ baabi a ɔmanfoɔ a wɔyɛ kuadwuma no mfuo wɔ. Ɛsiane kɔnsehɛn akeseɛ a fagudeetuo kompene akeseɛ no agyegye nti, ankoreankore fagudeetufɔɔ no kyefa abɔ wɔn. Yɛhu sɛ, aɛ deɛ aban gyina fagudeetuo kompene akeseɛ no akyi, na ɔtu aprosifoɔ ne asogyafɔɔ ma wɔkɔsi wɔn kwan a wɔntumi nyɛ ɔyekyere de pam galamseefɔɔ firi fagudeɛ kɔnsehɛn no so. Ntɔkwa a esi afanu no ntam akyi no, yeanya no ntee sɛ nnipa bi wuwu na ebinom pirapira. Wei nhwesoo ne nnipa mmien bi a wɔpirapiraa bere a wɔreyɛ ɔyekyere atia GSR wɔ afe 2005 mu no. Ɛsiane saa ɔyekyere ahodoɔ yi nti, wɔtaa de asogyafɔɔ ne aprosifoɔ kɔtena baabi a wɔtu fagudeɛ wɔ Ghana ha. Mpo wɔayɛ asogyafɔɔ atenaɛ afeboɔ wɔ Prestea.

Ɛwom sɛ yenhu sɛ nsaase a yeyɛ so kua ho ayɛ den, nanso NGO fɔɔ no taa kasa tia yen kwaɛ ahodoɔ bebree a fagudeetufɔɔ refutam ani no. Nneɛma a ɛma asaase ho yɛ na no bi ne ɛkwan a wɔyiyi de wɔn mfidie fa so twe wɔn fagudeɛ no ne kwaɛ a wɔfutam ani de bue fagudeɛ nnwuma foforo.

6.2.2 *Mpatadeɛ nketenkete ɛne mu nokorɛ a ɛnna adi*

Adeɛ a ɛreha baako ne sɛ, fagudeɛ adwuma biara a wɔɛbue no nnipa bebree anoduane bɔ wɔn. NGO kuo ahodoɔ susu sɛ mpatadeɛ a yetua ma akuafoɔ a wɔn nnɔbaɛ aɛɛ no nyɛ deɛ ɛso ani koraa. Sɛdeɛ afe 2006 Mining Act da no, adi no mpata a wɔtua ma asaase a wɔyɛ so adwuma no, ɛsɛ sɛ afanu no (kompene no ne akuafoɔ no) gye to mu. Na nokorɛ ntaa nna adi wɔ saa nhyehyɛɛ yi mu, ɛwom sɛ Golden Star de nnɔbaɛ ho mpata nhyehyɛɛ ne mpatadeɛ no to dwa, na wɔne akuafoɔ no ananmusifoɔ na ɛbo mu yɛ wie. Na sɛ nteaseɛ amma wɔn ntam a, wɔde kɔto Minister of Lands and Natural Resources, a mmara ma ho kwan sɛ ɔne LVB nni

nkutaho nhwe mpata sika a ese se wotua. Mmom Land Valuation Board (LVB) mmfa nnobae no boɔ nto dwa.

Afe 2008 mu no, sika a wɔgye too mu se wobetua ama kookoo dua a anyini no ye GH10.08 a na enti kookoo “eka” baako ye GH5,483.52. Afe 2008 mu no, na Ghana sidi no ne Amerika Dɔla no ye pɛ. Afe 2009 mu Sidi no ahɔɔden kɔ fam a GH1.45 na eyɛ US Dɔla no baako. Enti enye nwanwa se nnipa asɔre rekasa atia mpatadeɛ a wɔtwa ma akuafoɔ, ne titire deɛ efa kookoo ho no. Afei wɔayɛ nhyehyɛɛ foforo a ebɛsi ɔhaw a efa mpatadeɛ tua yi ho. Nanso esiane se aban mu nsakraɛ a ebɛɛ nti, wɔtwɛntwɛn wɔn nan ase a ennya nkɔduruu Mmarahyɛ Badwa anim.

6.2.3 *Ananmusifoɔ a wɔnni ne nhweso papa a enni ho*

Nnipa gye di yie pa ara se fagudeɛtuo kompene ahodoɔ no tumi ne aban nnwuma ahodoɔ a Environmental Protection Agency (EPA) ka ho no ye anokoro. Yɛhu se eto da bi a, na EPA no nni tumi a ɔbetumi de ahwehwe fagudeɛtuo kompene no atenaɛe so nsunsuansoɔ no mu yie.

Ɛwom se Economic Commision for Africa (ECA) aka se, Ghana (ne Tunisia) wɔ kwan a wɔfa so hwehwe atenaɛe asiesie nsem mu wɔ Afrika ha, na wɔwɔ nnwuma pa ne ntotoɛ ahodoɔ ne mmara pa deɛ, nanso se eba se, fagudeɛtuo adwuma no de nsunsuanso bɔne beba atenaɛe baabi a, wɔntumi nsi kwan se wɔbeyɛ saa adwuma no (ECA 2005:23).

Yɛhu se ahemfo a wɔwɔ mpɔtam mpɔtam (a wɔhwe asaase so ma wɔn manfoɔ no) yede sika ne nneɛma bi te se kɔntraage ne ahemfie foforo sie daadaa wɔn, to wɔn adwene. NGOfoɔ no gye to mu se ɛwom se, yene EPA no di nkutaho, nanso ɔmanfoɔ no ntaa nnya ano wɔ nneɛma a wɔgye to mu no mu.

NGO no hu se enye won asedee se wakasa ma won (ese se yehye no nso se nwomanimfoa a wofiri mpotam a wotu fagudee aka won ho abo mu kasa tia nneema bi a ereko so ansa na NGOfoa no reba mu mpo). Ananmusifoa a woto aba yi won no, yehu se wontumi nkasa mma won nkurfoa no. Enna District Assembly ahodoa nso a eye aban nsiananmu wa mansini no mu nso NGOfoa de won ka won dwumadie ho. Dee NGO no ye de boa ne se, ode omanfoa no asenhia ne dee wape to dwa. Na ema nnipa bebree no tumi ma wokyere won adwene bere a woreye fagudeetuo ho mmara ne nhyehyeee no. The Centre for Public Interest Law (CEPIL) boa nnipa a wape se wode won ahiasem kodan kotoo. Ne tiatwa mu no, NGOfoa boa kanyan omanfoa no. Afei nso wokyere won adwene wa oman no fagudeetuo nhyehyeee ho. Dee edi saa nhyehyeee yi mu akoten ne se, aban beboa ama ankoreankore fagudeetufoa ene fagudeetu kompene akese no betena aye adwuma faako a enye se wabedi apereapere ne akameakame.

6.2.4 NGO asenhia a efa GSR ho apue dawubo nnwuma mu

Waboo GSR soboo se onam ne dwumadie so reseese nsuwansuwa bi te se Akyesua, Nana Nyabua, Worawura ene Abogyese ama ne nyinaa awewe efiri (Environment News Service July 25, 2006). Yeanya no ntee se GSR dwumadie wa Prestea a eben Plant North Project no asee nsuo bi nti ama nnipa mpempem a Prestea aban ayaresabea nso ka ho nnya nsuo nnom. Asem baako a wotaaa ka ne se, aboo a wopaapae no hwirii abaayewa bi firii ne mpa so a ama no anya koankoro adwene mu yadee. Kitwawonsa afe 2005 mu no omanfoa a wawa Prestea yee okyere de tiaa nsunsuanso bone a GSR dwumadie no nya wa won so no ho. National Coalition on Mining (August 6, 2006) de too dwa se aban maa asogyafoa koo beaee ho a anka ewo se wodane atuo gu won a woreye okyere no so, maa nnipa pii pirapirae.

6.3 *Nnwuma kuo adwenkyere wɔ nsem bi ho*

Yebetumi agyina nkutahodie a yene GSR adwuma no akwakyerefoɔ ene nsem a Ghana Chamber of Mines de too dwa ene wɔn afe afe amanneɛbɔ so akyekye nnwuma adwenkyere a ɛfa fagudeɛtuo ho no mu akuakuo ahodoɔ nan:

6.3.1 *Aban too ne mmoa a ɔde ma aban dwetire ahodoɔ*

Fagdeɛtuo nnwuma no pɛ sɛ wɔda no adi sɛ wɔn dwumadie no ma Ghana aban nya sika a ɛsom bo. Sɛdɛe yɛadi kan ada no adie no, fagudeɛtuo no boa ma yɛnya ɔha mu nkyemu 5 (5%) wɔ GDP, na afei nso ɛma aban sika a ɛfiri ɛtoɔ ahodoɔ mu ba no, ɔha mu nkyemu 10 (10%). Saa nkorabata yi de ahohoahoa da no adi sɛ saa ntoboa yi nyinaa yɛ ade a ɛboa Ghana sikasɛm, ne titire no, sɛ wohwe asaase ho dwetire, mpatadeɛ ene mfasoɔ a ɛfiri aban kyefa mu no a. Aban dwetire ɔha mu nkyemu 10 (10%) no mu ɔha mu nkyemu 50 (50%) na ɛfiri fagudeɛ nnwuma mu ba. Nnwuma kuo yi nsusuie ne sɛ, sika a ɛfiri wɔn dwumadie mu ba no hia – enti ɔman no ntumi ntena ho a yenyɛ fagudeɛtu adwuma biara wɔ mu.

ɛfiri afe 1999 mu a Golden Star hyɛɛ fagudeɛtuo ase wɔ Ghana ha watua ɛtoɔ boro Dɔla ɔpepɛm 100 (\$100 million) (a nneema a wɔkra firi amannɔne ho too ene PAYE) ene asaase ho dwetire a ɔde ma Ghana aban no. Afe 2009 mu no, Golden Star Resources tuaa asaase ho dwetire a ɛboro Dɔla ɔpepɛm 10 (\$10 million) maa aban.

6.3.2 *Aban asɛde a ɛfa mpɔtam mpɔtam asetena pa akadeɛ ho*

Fagudeɛtuo nnwuma no bo nnwo sɛ aban toto n'asedɛɛ a ɛfa mpɔtam asetena pa akadeɛ ho no ase. Wɔn asem ne sɛ, aban dwetire a ɔnya firi fagudeɛtuo mu no, ɔnkyɛ no pɛpɛpɛ mma nkuro akɛsɛɛ ne nkuraa nketewa a wɔtu fagudeɛ firi wɔn

nsaase so no. Fagudeetuo nnwuma no de to dwa se, wontumi nnane won ho nye kuo a woma omanfo asetena pa akadee. Eno nti wohwehwe se aban ne mpotam mpotam aban no beye won asedee a ebi ne se, obesiesie akwan na wama won asetena pa mu akadee a ehia.

6.3.3 *Omanfo yiedie*

Ghana Chamber of Mines reyi CHRAJ amanneebo bi a ode too dwa ano no, okaa se amanneebo no ye nsemnsem bi a ankoreankore bi de abo won soboo se, nnipa bi atiatia won fahodi so, na mmom ennyina nhwehwemu a CHRAJ ye daa saa soboo no so. (Ghana Chamber of Mines, 2008). Ewom se CHRAJ too nsa free fagudeetuo kompene no bi se womfa dee wowa ka fa saa soboo no ho mmra, nanso wamfa saa nsem no anhye won amanneebo no mu. Enti nnwuma kuo no susu se amanneebo no ye atenfaako. Ade titire baako a CHRAJ gya firii amanneebo no mu ne se, wamfa anto dwa se Galamsee adwumayefoo de akodee taataa fagudeetuo kompene ahodo no. Kompene ahodo no susu se won nso wofata se banbofoo bo won adwumayefoo ne nnwuma ho ban, sedee woye ma Ghanafoo bere biara a nkurofoo beto ahye won so no.

6.3.4 *Ahohyɛsoo ne CRS*

Fagudeetuo nnwuma ahodo no gye CSR no to mu se woreye ahweye na afei wosua dwumadie pa nyehyeee afiri won ho won ho ho. GSR kompene a nhwehwemu yi gyina no so titire no, ada no adi se, daa ne daa nyinaa ogye CSR asedee to mu na odi so. GSR aye nyehyeee bi a efa nneema a eho hia ma mpotam mpotamufoo, na wonam so reye dee eboa won mpontuo. Enam wei so nti na GSR tee adwuma kuo Golden Star Oil Palm Plantations Limited Project (GSOPP) a enyaa abasobodee no. Na afei woboo fotoo bi a yefre no Golden Star Development Foundation a wode sika

kakoo nkariboo fa biara a woton ho sika Amerika Dola baako (US\$1) too mu, ene CMCCs (hwe ofa 7 wo asee ha). Ghana Chamber of Mines nim se nsunsuanso bone a won dwumadie nya wo mpotam a woye adwuma no remma omanfo nnya won mu gyedie se wobetumi aye biribi de asi saa nsunsuaso bone yi ano. Eno nti woye nhyehyee bi a ebeye won adwumayefo ahodo no nkuran, na ewo kwan a wofa so hye won ma wofa so siesie atenaee a woye adwuma no ma etu mpon.

Afe 2007 mu no, Ghana Chamber of Mines kuo mma a wogu so reye adwuma no yee saa ntoboa a edidi so yi de boa omanfo asetenam mpontuo wo mpotam mpotam a woye adwuma no: Nwomasua: US\$1,010,246; Apomuden: US\$565,596; Anyinam ahoo den: US\$458,979; Akwan: US\$609,146; Nsuo: US\$220,876; Adansie: US\$618,531; Nnua dua: US\$386,668; Kuayoo: US\$743,937; Ahotee: US\$262,863; Atenaseebo ho nhyehyee: US\$4,503,381. (efiri Ghana Chamber of Mines, Published What You Pay, 2007).

6.4 *Mpotam mpotamufo adwene*

Baabi a wotu fagudee wo Ghana ene aman a afei na woretu mpon no, omanfo no nsusuiɛ, nneema a eha won ne soboo a wotaa bo no abeye adee a eye pe wo baabiara. Wei nti woakyekye mpotam mpotam a wotu fagudee sedee edidi so yi, ene mmeaee a fagudeetuo no nya won so nsunsuansoo (Viega et. al., 2001) sen se wobekyerɛ se, enam fagudeetuo nti na baabi aye atenaee. Ghana ha mpotam mpotamufo adwene ne dee edidi so yi.

- gye a wogyɛ di se won a wotu fagudee wo won asaase ani no, wɔmfa kwan pa so.
- gye a daa wogyɛ di se fagudeetu kompene no befa mpotamufo aye adwuma no na ama won sikasem atu mpon.

- gye a wɔgye di se fagudeetufɔɔ no ne wɔn nni no yie, se wɔma wɔn dwumadi, wɔn sikasem bɔ asesa na nkurofo a wɔfiri baabi mmom benya wɔn ho.
- gye a wɔgye se wɔn a wɔnam sum ase tu fagudee no nso wɔ kwan se wɔye wɔn adwuma nya wɔn anoduane.
- tumi a mpɔtam mpɔtam hɔfoɔ no ara a wɔ, se wɔma anaase wɔkame fagudeetuo nnwuma no tumi bi a wɔfre no ‘social license’.
- hia a ehia se fagudeetuo kompene ahodoɔ ene nnipa a wɔte beaee a wɔtu fagudee no bɔ mu tena asomdwoee mu.
- wɔn ahiasem a efa wɔn atenaee ho, ne titire no, se wɔtumi ka nsem a efa wɔn manfoɔ apɔmuden ne wɔn nsuo a wɔaseesee no ho.
- wɔn bo a ennwo se kompene ahodoɔ no ye nneema a enhia wɔn no, sen se wɔbeboa ama wɔn ankasa aye dee wɔpe no.

So saa adwenkyere yi da adi wɔ Wassa ne Bogoso mpɔtam a GSR ye adwuma no? Yebegyina nsemmisa ne mmuaee ne nkutaho a yene GSR’s CMCCs mu nnipa bi dii wɔ mmɔnten so a ewɔ Ɔfa 7 a ewɔ aseɛ ha no so.

6.5 *Mmaa adwenkyere*

Yehu se mmaa titire na fagudeetuo adwuma no nya wɔn so nsunsuansoo, esiane sedee Ghanafoɔ amammere tee nti. Esiane se mma gyinabere nko anim wɔ yen nkuraase nkuraasee (mmarima na wɔye fidua no ti, mmarima na ewɔ asaase, mmaa nni ano kesee wɔ gyinaesie mu) enti yebu yen ani gu wɔn yiedie so anaase yemfre wɔn biribiara mu. Se woyi galamsee adwumayefoɔ a fidua mu nnipa nyinaa tu dɔte hwehwe sika kɔkɔɔ no to nkyen a, fam fam nnwuma a ewɔ fagudeetuo mu no nyinaa

mmarima na woye. Se ahemfo de won ahiasem to dwa se wohia adwuma ama won mmabunu aye a, na eye mmerantee a wonni adwumaye na woreka. Esiane sika a ewo fagudeetuo mu nti, ema mmaa no bo adwaman na mmaayewa no nyinsen nyinsen bere a won ani nna so, bere a mmarima a wowo sika no, de sika daadaa won.

Ewom se mmaa bebree ye akuafo nso wonya asaase a woye so adwuma no firi won kununom/won nua mmarima ne ahemfo titire ho. Se wosee obarima no agyapadee bi na wotua mpata sika bi ma no, na oye sika no basaa a, ne nkurofo (a eye ne yere ne ne mma) bo asesa nantenante abonten so kwa. Ewom se enye nhwehwemu yi botae titire ne se, ebewee nsunsuansoo a fagudeetuo nya wo mmaa so. Nanso eda adi pefee se, NGO ananmusifo a yebisabisaa won nsem no mu biara ankyere se nsunsuansoo a fagudeetuo wo wo mmaa so no, ye asentitire bi a eho hia. Saa ara na eda adi wo aban ne nnwuma kuo no ananmusifo no ho (nanso kompene yi dee onnwene no saa, hwe dee edidi soo yi).

7. *Nsem patee bi a efa GSR Nsohye*

Dee edidi soo yi ye nsem bi a efa GSR ho a yeabo no mua.

7.1 *Nnwuma*

Ebere a State Mining Company sikasem too nsuom na enam so ma yegyee Prestea amenamutuo adwuma no, GSR siesiee adwuma a na anka mfasoo nni mu no ma enam so maa nnipa 1,750 adwuma bo won. Wei maa ahokyere ne abufuhyee baa mpotam a emu nnipa bebree nni adwuma na ohia reku won no so, ansa na woretu amenamudwuma no mu no. Kompene no san faa nnipa no mu bebree nti, emaa nnipa a won adwuma abo won no so te baa 1,300. Mmoden a GSR rebo wo mpotam ho nnwuma ho no, nnipa no gye di se oboa ahohoo mmom sen won ankasa nkurofo.

7.2 *Galamsee Adwumayefoɔ*

Wɔabɔ GSR sobɔɔ sɛ ɔtiatia ɔmanfoɔ fahodie so, a esii bere a wɔfrɛe aporisifoɔ ne asogyafɔɔ sɛ wɔmmetu galamsee adwumayefoɔ no mfiri GSR kɔnsehyen so, ebere a na aban rebɔ mmɔden sɛ ɔbegu esum ase fagudeetuo adwuma no. Afe 2000 mu ho no, dawubɔ nnwuma no de too dwa sɛ GSR retiatia ɔmanfoɔ fahodie so wɔ Bogoso, na wɔbɔɔ GSR sobɔɔ sɛ wampe “ammua na ɔye ahantan” (Ghana News Agency, August 13 and August 24, 2005).

7.3 *Atenaeɛ*

Sedee WACAM de too dwa no, “nnipa fahodie so tiatia ne atenasee ho akwanside a ewɔ Bogoso Gold Ltd. no de wantwiwantwi abetɔ ɔmanfoɔ no ne kɔnsehyen no ntam akyɛ.” (Ghana News Agency, October 24, 2004). Nneema a eho nhia a ebu faa so wɔ Ahinime afe 2004 mu wɔ Bogoso kɔnsehyen mu no, anyɛ ɔmanfoɔ a ɔhaw yi baa wɔn so no abodwo koraa. Ayewohomumɔ afe 2006 mu no, nneema a eho nhia a ebu faa so sii ne mprenu so wɔ Ajoo asuwa a ebɔ asubɔnten Apepre a eno nso kɔbɔ Ankobra mu. (Ghana News Agency 29 July, 2006). ɔmanfoɔ a wɔwɔ Dumasi (wɔn dodoɔ ye 2088) a wɔte asuo no anafɔɔ no, saa mmufasɔɔ yi nyaa wɔn so nsunsuanso bɔne. ɔmanfoɔ no kyere sɛ seesei nsuo no nye adeɛ a wɔbetumi anom. GSR tuu bɔɔhoo ene baabi a wɔsɔne nsuo so a, nne ema nnipa no nya nsu pa nom. GSR gu so te wɔn ani hwe nsuo adwuma no yie na ɔgu so reye nhyehyee sɛ ɔne Dumasifoɔ no beye anokorɔ sedee ebeye a Dumasi fagudeetuo no beka ne nsa. Mfuturo bebree a ebɔ fa wɔn so no wɔ nsunsuanso wɔ wɔn apɔmuden ne atenae ho so. Bere a wɔrehome mfuturo no kɔ wɔn mu, na esan hura wɔn mfudeɛ so nti, wɔnnya nnɔbaeɛ a efata.

7.4 *Dedeyɛ ne asaase awosoawoso*

Amenamudwuma a wɔabue ama abɛn Prestea kuro no, ma wɔhwɛhwɛ sɛ wɔtu kuro mu no nyinaa kɔbɔ wɔn atenaseɛ foforo. Wɔn a ete ho no nwiinwii wɔ dedeyɛ ne woso a, abopaapaeɛ no woso asaase no ho.

7.5 *Asetenabɔ ne mpatatua*

Ɛsiane sɛ eyɛ GSR apedeeɛ sɛ ɔtre Dumasi amenamudwuma a ene Dumasi kuro no ntam yɛ mita 200 nti no, ɔmanfoɔ ne Bogoso/Prestea manfoɔ reyɛ nkabomu sɛ wɔbeyɛ asetenabɔ ho nhychyeeɛ a wɔn a wɔwɔ kyefa wɔ mu no nyinaa ani begye. GSR ahyia akwansideɛ afiri ɔmanfoɔ bi a wɔtete mpatam ho nkyɛn, esiane sɛ wɔpɛ sɛ wɔkyekye kuro foforo ma wɔn. Nanso asetenam nhwehwɛmu a wɔyɛɛ no, wɔnya anidasoɔ sɛ nteaseɛ bebɛ. Wɔyɛ deɛ wɔbetumi biara sedeeɛ ebeyɛ a wɔbetumi adi IFC Performance Standard 5 no so.

8. *Deɛ GSR yɛfa ho*

Na mpatam mpatamufɔɔ no mmɔ GSR din pa mfee 2000 ahyɛase no. Ɛno nti na eyɛ GSR asodie sɛ ɔbeyere ne ho ma nkutahodie pa abɛda ɔne ɔmanfoɔ no ntam. Enti ɔyɛɛ nhwehwɛmu faa ɔmanfoɔ no asetenam ma ɔhuu sɛ ehia yie sɛ ɔsiesie ɛkwan a ɔbefa so ne ɔmanfoɔ a wɔwɔ mpatam ho ayɛ adwuma na ɔne wɔn atena. Sɛ ɔbeyɛ saa a, na ehia sɛ ɔyɛ nhychyeeɛ a ase tim a eboa ma waka asetena ne sikasɛm ho asiesie wɔ ne dwumadie no abɔ mu.

Ɛduruu afe 2005 no, na GSR adwuma no atu mpon yie, esiane sɛ na wɔn nsa aka Wassa ne Hwini-Butre-Benso (HBB) de aka adwuma dada a na ɛwɔ Bogoso no afe 1999, ne Prestea deɛ afe 2001 mu. Afe 2005 mu no, GSR adwuma kuo no mu mpanimfoɔ yɛɛ adwene sɛ, wɔbehwɛ ama GSR adwuma kuo no anya mpontuo wɔ

adwuma no nkorabata nyinaa mu, ne sikasem mu, adwuma no mu tre ne nsaanodwuma ahodoɔ a ewɔ mu no. Adwene a wɔfae no na eka ho se afe 2006 no mu, wɔbete nkorabata bi a yefre no VP, Sustainability. Nnipa baakron na wɔye adwuma no akwankyerɛfoɔ mpanimfoɔ a CEO no ka ho. Enna wɔwɔ Sustainability Committee a wɔtee no afe 2006 mu a ehyɛ Board of Directors no ase. GSR firii asee de afe afe nkɔsoɔ ho amanneɛbo too dwa afe 2007 mu (wei ye afe 2006 deɛ).

8.1 *GSR anisoadehu wɔ N'asɛdeɛ ho*

GSR CSR amanneɛbo no nkyere ade korɔ pɔtee a eye 'Sustainability' no. Nanso yete ase se, ekyere mmoa a GSR reye ama sikasem atu mpon. GSR boa sikasem ne asetenam mpontuo wɔ akwan a edidi soɔ yi mu:

1. Wɔma nteteeɛ: Fagudeetuo adwumayefoɔ tumi sesa wɔn adwuma wɔ adwuma no mu ho ara anaase wɔtumi kɔ baabi foforo kɔye adwuma. Asaase ho mfoniyefoɔ, wɔn a wɔsiesie mfidie akeseɛ, engyeniafoɔ, sika ho nkontabufoɔ ene wɔn a wɔka mfidie ahodoɔ nyinaa ye nsaanodwuma wɔ fagudeetuo adwuma no mu. (Wɔn a a wɔnni nsaanodwuma titire biara nnuru ɔha mu nkyemu 10 (10%) wɔ GSR adwumayefoɔ no mu.

GSR ye nteteeɛ a eko anim ma wɔn ankasa ara adwumayefoɔ a ene nnipa foforo a wɔwɔ mpɔtam ho. GSR gye di se saa nteteeɛ yi ye mmoa a etena ho afeɔɔ a eboa ma mpɔtam ho ne ɔman mu no nyinaa tu mpon. Nnipa a wɔmaa wɔn nteteeɛ wɔ Bogoso/Prestea adwuma mu ho bi ne adwumasuafoɔ (10), mmaa a wɔtete wɔn mfidika ho (9), suapon mufoɔ a ɔkyere wɔn n'adwuma no ani so (68), deɛ ɔde boa National Service adwuma no (50). (Wei no firi afe 2007 amanneɛbo krataa mu). GSR boaa n'adwumayefoɔ a wɔawie Asuapon na wɔretoɔ wɔn adesua so (15), wɔn a ekoɔ nteteeɛ ase wɔ Anglo-Gold

- Ashanti Engineering Training Centre (55) ene lɔreka ho ntetee pa a ede banbo ba (107). Wassa adwuma no mu adwumayefo a wonyaa banbo ho ntetee (5), First Aid (7), abo paapae (5) cyanide aduro ho banbo (9) ne akandifo ntetee (1). (GSR 2008).
2. Adwuma ma: Adwuma a nkurofo nya wo fagudeetuo no mu no aboa ma won asetenam sikasem ako anim na wone won yerenom ne won mma asetena aye yie.
 3. Adwumaye ho akwannya: Amannonefo a woye akwankyerefo wo adwuma bea ho nnuru oha mu nkyemu 50 (50%) enna won mu oha mu nkyemu 97 (97%) anaa dee eboro saa ye Ghanafo.
 4. Akatua: Afe biara adwumayefo akatuaa yetua no beye Amerika Dola opepem 50 (US\$50 million).
 5. Aban too: Baabi a GSR ye adwuma no, won na etua aban too a eko anim pa ara wo oman mu no mu (Executive 1).

Afe 2009 mu no, etoo a otua maa agyapadee wuranom no na eye yen fotoo mu oha mu nkyemu 3 (3%). Sedee Ghana's Mines Act no tee no (ne nsakramu a etwa too ye afe 2006) GSR tuua US\$10,309,200 maa asaase wuranom afe 2009 mu. Bogoso/Prestea tuua US\$5,863,627 afe 2008 mu, US\$2.6 million afe 2007; US\$1.8 million afe 2006 mu enna US\$1.8 million afe 2005 mu. Wassa tuua US\$3,078,938 afe 2008 mu, \$2.7 million afe 2007 mu, \$1.5 million afe 2006, nna \$0.9 million afe 2005 mu maa asaase wuranom. Efiri Opepon kosi Obenem awiee afe 2009 mu no, sika dodo a Bogoso/Prestea fagudeetuo adwuma no tua maa asaase wuranom ye \$11.8 million. Enna Wassa fagudeetuo adwuma no nso tuua \$10.2 million. (efiri Daily Graphic, May 18, 2009). Sedee VP, Operations, Ghana, de ato dwa no dee emaa etoo a yetuaee

no kɔɔ anim kɛsɛɛ no firi \$400 million dweitre a GSR de hyɛɛ wɔn fagudeɛtuo adwuma fɔforɔ no mu ɛne sika kɔkɔɔ boɔ a ɛkɔɔ soro no.

Ɛbeduruu Ogyefuo afe 2010 mu no na sika ahodoɔ a aba Ghana aban nkyen a ebi firi (PAYE, SSNIT, VAT, Import duties, Royalties, Fees, Permits, Licenses, Withholding tax, Stamp duties, National Stabilization Levy) mu. Na Wassa deɛ ye \$43,084,831 ɛnna Bogoso nso ye \$64,514,180 ɛfiri bere a GSR fii hɔnon nɔnwuma no asɛɛ no.

8.2 *Adwuma nhyehyɛɛ ahodoɔ*

Nhyehyɛɛ titire mmieniu da adi wɔ deɛ GSR ye de fa ayɔnkɔfa a ɛda ɔne ɔmanfoɔ a ɔye adwuma wɔ wɔn mpɔtam no ntam ho. Deɛ ɛdi kan ne CSR nhyehyɛɛ a ɔyeɛ wɔ adwuma akwankyerefoɔ fam. Ɛne sɛ, kompene no agyinatufɔɔ no yɛɛ nhyehyɛɛ bi a ɛma akwankyerefoɔ no ne ɔmanfoɔ bedi nkutaho wɔ baabi a wɔye wɔn adwuma no. Deɛ ɛto so mmieniu GSR yɛɛ nhyehyɛɛ bi a ɔnam so ne ɔmanfoɔ bedi nkutaho pa. Ɛne sɛ, wɔtetee nkorabata bi adwuma no mu a yɛfre no Community Relations Departments wɔ Bogoso ne Wassa.

Afei sɛdeɛ ɛbeyɛ a ɔne mpɔtam mpɔtam hɔfoɔ bedi nkutaho pa no nti, ɔtetee akuo bi a yɛfre no Community Mine Consultative Committees (CMCCs). Mfitiasɛɛ no, wɔtee kuo yi baako wɔ adwumaye bea biara. Afei wɔtrɛɛ mu maa ɛkɔɔ mmeamɛa a GSR ye adwuma no nyinaa.

Bosogo ne Wassa mu biara wɔ adwuma mu panin a yɛfre no General Manager ɛne nkorabata nkorabata mpanimfoɔ beyɛ num anaa nsia. Fagudeɛtuo adwuma biara wɔ nkorabata bi a ɛde Community Affairs/Sustainable Department and an Environmental Department. Community Affairs and Sustainable Development Department a ɛwɔ Bogoso no, wɔbueɛ no afe 1999 mu bere a wɔnyaa ɛho fagudeɛ adwuma no. Na ɛno nso wɔ Environmental Manager. Wassa adwuma mu ho no, wɔde Community Affairs

nkorabata no kɔhyee nkorabata bi a yefre no Human Resources Department ase afe 2003 mu. Ewɔ adwuma panin a yefre no Manager of Human Resources and Community Relations. Esiane wɔn adwuma no mu tre a na etre nti, wɔbuee nkorabata bi a yefre no Environmental Department wɔ afe 2009 mu a na ehye ɔpanin a yefre no Environmental Superintendent ase (Ogyefuo 2009 mu na wɔmaa saa dibere yi). Kane no na atenaee asiesie no hye nkorabata bi a na yefre no Environment, Health and Safety (EHS) Department ase. Wɔpaa Ghanafoɔ se akandifoɔ wɔ saa nkorabata yi nyinaa mu. Banbo ho nsem wɔ GSR no hye akwankyerefoɔ bi a yefre wɔn Group Safety Manager ene VP, Sustainability nsa. Afe 2009 mu na wɔde Group Safety Manager dibere no baee.

8.3 ***GSR ne CSR***

Dee edidi soɔ yi ye nsentitire bi a efa dwuma a GSR adi afiri afe 2006 afa ayɔnkofa pa a eɔa ɔmanfoɔ a wɔtete faako a ɔye adwuma no ntam na yeabo no mua. (Hwe GSR's Sustainability Reports afe 2007, 2008).

8.3.1 ***ɔmanfoɔ asetenam nhyehyee***

Sedee ebeye a nkutahodie papa beba abeto yene ɔmanfoɔ ntam nti no, yebuee Community Mine Consultative Committees (CMCCs) nkorabata wɔ Bogoso ne Wassa nnwuma no mu. CMCCs no ye badwa a wɔma kwan ma ɔmanfoɔ ka dee eha wɔn kyere GSR. Nnipa a wɔwɔ mu ne ahemfo ananmusifoɔ, District Assembly ananmusini, mmaa ananmusini, mmabunu ananmusini, mpɔtam hofo 'animdefoɔ' ne akuafoɔ ananmusini. CMCCs no taa hyia, fa so di nkutaho.

GSR tua sika kɔkɔɔ nkariboɔ fa biara a wɔnya ho toɔ Amerika Dɔla no baako (US\$1) gu Golden Star Development Foundation (Development Foundation) a wɔboɔ afe 2006 no mu. Sika dodoɔ a watua ato saa Development Foundation fotoɔ yi mu boro

US\$800.00. Se wɔnya te CMCCs na wɔma wɔn ne ɔmanfoɔ ntetee a wɔtumi bisa sika firi fotoɔ no mu a wɔde beye nkɔsodwuma wɔ wɔn mpɔtam ho. GSR Community Affairs Department no ma wɔn mmoa biara a ehia wɔn. Nkɔsodwuma a anya mmoa afiri Development Foundation no mu bi ne sukuu, anyinam ahooɔden nnua, klinike, neesefoɔ atenaee, apɔmuden nneema ahodoɔ ene nkɔsodwuma ahodoɔ bi a mpɔtam hofoɔ no bi sa. ɔmanfoɔ nnwuma ahodoɔ no bi ne nsu pa a wɔye ma nkuro nkuro bebree a GSR ye so adwuma no. **(Hwe Error! Reference Source not found (Hwe Nkehaho 1)).**

Golden Star Oil Palm Plantation (GSOPP) ye adwuma titire a wɔfii aseɛ afe 2006 a ebeboa ma ɔmanfoɔ asetena anya nkɔsoɔ. GSOPP no ye GSR nkorabata, na n'asɛdee ne se, ɔnam adwumaye nhyehyeeɛ pa so beboa ama ɔmanfoɔ asetenam sikasem atu mpon. Ne boatee titire baako nso ne se, ɔbema ɔmanfoɔ a wɔwɔ mpɔtam mpɔtam a GSR adwuma no wɔ no, anya ntetee pa a ɛma wɔn sikasem atoto yie afeboɔ, a mpo se fagudeetuo adwuma no sa a, wɔbenya sikasem mu nkɔsoɔ.

Abe ye nnɔbaee a efiri Ghana ha yi ara, na asaase no ye ma ne dua. Mmedua no tumi bo ntem; beye afe ne fa ntam no, wɔtumi nu tɔn ma yede ye nneema ahodoɔ. Seesei ara saa adwuma yi nni wɔn ankasa mfidie a ɛma wɔde abe no ye nneema ahodoɔ. Na mpanimfoɔ gu so redwene ho se wɔbenya mfidie no bi wɔ mpɔtam ho ara. Wɔakyekye adwuma no mu nketenkete a okuafoɔ biara asaase ye hekta 4 a ɔdua so mme. Wɔde saa nsaase a ɛda ahemfo nkongua ho no ma GSR se ɔmfa nye mmefuo. Se ɔdua mme no wɔ asaase no so na enyini a, ɔtua nnɔbaee a efiri mu ba no mu ɔha mu nkyemu 5 (5%) ma ahemfo no. GSR ne ahemfo no susu ho ansa na wɔde asaase no ama nkurofoɔ se wɔnye so adwuma.

Konsɔtant bi a wɔfaa no sɛ ɔnye adwuma no mu nhwehwɛmu afe 2007 mu no de too dwa sɛ, sɛ wɔsi akuafoɔ a wɔdua nnɔbaeɛ ahodoɔ a ɛma aduane ho kwan wɔ asaase no so a, ɛbetiatia wɔn fahodie so (GSR, Sustainability Report, 2008). Ɛsiane wei nti, GSR yɛɛ nhyehyɛɛɛ foforo a ɔnam so ma akuafoɔ a watu wɔn afiri wɔn nsaase so no nya nsaase foforo a wɔbedua so nnɔbaeɛ a ɛma aduane. Na ɔma wɔn akwannya wɔ GSOPP nhyehyɛɛɛ no mu. Dwumadie foforo a ɛrekɔ so ne sɛ, ɔbesiesie nsaase a asɛsɛɛ de aye mme adwuma sedee ɛbeyɛ a akuafoɔ nsaase a ɔgyegye no so bete.

GSOPP botaeɛ titire baako ne sɛ, ɔbɛma nnipa a GSR dwumadie no atu wɔn afiri wɔn asaase so no anya ɔkwan foforo a ɛbɛma wɔn asetena anya nkɔsoɔ. Na wama mmabunu ne nnipa a anka wɔde wɔn ho behyɛ galamsee dwumadie mu no, adwuma aye. Wɔn botaeɛ kɛsɛɛ pa ara wɔ asetena mu ne sɛ, wɔnam wɔn nnwuma a wɔabuebue no so bre ohia ase. Na sɛ ɛba sɛ fagudeetuo adwuma no gu koraa a, enam kuayɔ nnwuma ahodoɔ no nti, ɔmanfoɔ no sikasem betu mpon, na nneemma ene nkyirimma nyinaa benya ho mfasoɔ. Ɛduruu Ogyefuo 2010 mu no na wɔde sika a eboro ɔpepem mmieniu (\$2 million) awura adwuma no mu. Na nsaase a wɔyɛ so adwuma ye hekta 732.

Hyehepono 2:**Golden Star Development Foundation dwetire dodoɔ a****ehye Nnwuma a waye wɔ saa mfee yi mu**

Afe	Dwetire (US\$)
2006	
2007	
2008	\$295,900
2009	\$409,000

Hyehepono 3:**Dee GSOPP atumi aye abesi Ogyefuo 2009 mu**

Dee GSOPP atumi aye besi Ogyefuo 2009 (gye se nsakrae bi bam u)	Nneema ahodoɔ dodoɔ (sedee ebiara te wɔ aseɛ ha no)
Mme a wɔduaɛ:	Hekta 692
Mmedua a wɔguie 2007/08	104,000
Adehwereɛ kɔsi Ogyefuo 2009	US\$1.65m
Kɔntrage adwumayefoɔ (Ogyefuo 2009)	286
Baadeɛ akatua	GH5.65
Nsaase dodoɔ a wɔde bɔɔ anohoba	Hekta 14,000
Nsaase dodoɔ a wɔde mae	Hekta 9,800

8.3.2 *Mmaa ho asem*

Ewom se GSR nhye da nni nhyehyeee titire bi a efa mmaa ho nanso watu anammɔn bi a se yehwe akwankyerefo mpanimfoɔ no mu a, yehu se mmaa animdefoɔ bi ka mpanimfoɔ no ho. Mpɔtam mpɔtam ahodoɔ no nso mmaa wɔ ananmusini wɔ CMMCs ahodoɔ no biara mu, a dee ɔye ne se, ɔde nsem a efa mmaa ho to dwa ma kompene no di ho dwuma. Se yehwe GSOPP dwumadie mu nso a, yema afidua mu nnipa, ne titire no, mmaa kwan ma wɔduadua nnuaba ne atosodee wɔ mme no ntam bere a ennyiniie no. Saa nnɔbaee a wɔdua no mme no ase no boa ma ofidua biara nya sika. Nkutaho a yene Dumasi manfoɔ adi afa kwan a yebefa so akyekyere kuro foforo ama wɔn no, yetetee ekuo ahodoɔ bi de dwumadi pɔtee bi hyehyee wɔn nsa. Na emu baako fa mmaa asem ho sedee ebeye a, wɔn nso betumi de wɔn ahiadee ato dwa.

8.3.3 *Atenae asiesie*

GSR atenae asiesie adansedie nwoma no di nneema a Environmental Protection Agency (EPA) hwehwe no so wɔ wɔn dwumadie mu. Weinom bi ne ekwan a wɔfa so to nneema a eho nhia gu, wɔn ani di atenae asiesie no akyi, na wɔde atenae asiesie ho amanneebo to dwa. Wei ye adee a eye wɔn asedee a wɔde to dwa wɔ wɔn bosome bosome amanneebo a wɔde koma EPA ne afe mu no nyinaa nso amanneebo mu. Afei nso mpanimfoɔ bi a wɔahye da apa wɔn, ye GSR dwumadi mu nhwehwemu afe mu no nyinaa.

Efiri bere a ɔnyaa tumi se ɔye adwuma wɔ Ghana no, ne titire efiri afe 2006 a ɔyee wɔn dwumadie mu nhyehyeee a yeadi kan abɔ din no, GSR atu anammɔn bi a enam so ma wɔn ani di atenae asiesie ene eho amanneebo akyi. Afe 2006 GSR de ne nsa hyee mmara bi a yefre no International Cyanide Management Code (the Code) a eka mmɔden a ɔrebo se, ne dwumadie ne amansan nhyehyeee a efa sedee yede aduro

cyanide no ye adwuma ase. Etaa ye bere ano bere ano nhwehwemu, sedee ebeye a, obetumi aye nhyehyeee papa a efa nsuo ne nneema a eho nhia a woto guo ho. Na wahyehye mfidie bi wo Bogoso/Pretea a ebetwe efi ne awuduro a ewo nsuo no mu no. (GSR Sustainability Report 2008). Afe 2008 GSR maa ekuo bi a ede ICMC firi baabi beyee nhwehwemu faa ekwan a wofa so to nneema a enhia gu ne sedee wode cyanide ye adwuma wo Bogoso/Pretea ne Wassa nyinaa.

Wode nsuo petepete mfuturo so dunnum ano na wobo mmoden biara se wobetumi abre nsunsuansoo a abopae ne mfuturo de ba no ase. Na otetee akuakuo bi a wohwe weinom ho nsem so a GSR ne oman mma no ananmusifo ka ho.

GSR sisii amenamena a watu mu fagudee awie no, sedee ebeye a, ebesiesie asaase no ma esan ye yie. Afe 2007 mu no, woduua nnua 17,433 wo asaase a ne kesee ye hekta 19 so. Wassa nso woduua nnua 22,200 wo asaase a ne kesee ye hekta 17.4 a na woasiesie no so. Wassa adwuma no redane nsaase no bi de adua nnua a fango wo mu. Na nnua 22,200 a woadua no emu 16,200 ye Nkrannyedua. Wei aboa ma Wassa mpotam hofoo no anya sika a enha mfuduane kuayo. Afe 2008 mu wode nsaase a na agyigya no mu oha mu nkyemu 50 (50%) duaa nnua a ema wonya fango.

GSR dwumadie nyinaa mu no, owo atenasebo ene adwuma awiee nhyehyeee a EPA gye to mu. EPA nso hwehwe se yebɔ atenaee asiesie ho anohoba wo won atenasebo ne adwumaye awiee nhyehyeee mu. Sedee won atenaee asiesie a wogu so seesei tee no, atenasebo foforo rekɔ so bere koro no ara a GSR reye ne dwumadie ahodoɔ no, sedee ebeye a, bere biara a obenya asaase no oye atenasebo foforo ho nhyehyeee. Bere biara a one omanfoɔ di nkutaho no ode won adwenkyere ka GSR asetena ne adwuma awiee nhyehyeee no ho.

8.4 *GSR adwekyere wɔ nneema bi ho*

Ekwan a ɔfa so ye ɔmanfoɔ a ɔye wɔn asaase so adwuma no apedeɛ ma wɔn no ye kuntann. Na egyina ɔmanfoɔ asetenam ne sikasem gyinabere a ewɔ mpɔtam ho no so a, ebi ne ohia, nwomasua a ewɔ fam ene botaeɛ a ɔmanfoɔ no wɔ wɔn ho wɔn ho ne fagudeetuo adwumayefoɔ no nkutahodie mu. Sedee adwuma kuo no susu no, mpɔtam ho nnipa a wɔye kuadwuma no pɛ sɛ wɔne GSR ye adwuma. Kompene no ahyɛ da afa nnipa ne kontratafoɔ 20,000. Enna esiane kompene no adwuma no nti nnipa foforo 40,000 nso nya nnwuma ahodoɔ ye. Enam kompene no so ma nnipa 60,000 nya adwuma ye. Nanso fagudeɛ adwuma no hia nnipa a wɔwɔ nsaanodwuma pɔtee bi a, mpen pii no, wɔntaa nnya wɔ mpɔtam mpɔtam ho. Nnipa a ɔfa wɔn a wɔnni nsaanodwuma no deɛ wɔsua. GSR de nhyehyeeɛ bi a ɔnam so fa nnipa wɔ adwuma mu a, emu da ho ato dwa. Saa nhyehyeeɛ yi ma wɔfa mpɔtam ho nnipa a wɔwɔ nimdee a ɔhwehwe no adwuma mu. Afei GSR de nkrataa a ekyere sɛ ɔrepe adwumayefo bi no fofam adan ho ne adeɛ wɔ mpɔtam mpɔtam ho bɔ no dawuro sɛ ɔrepe adwumayefoɔ. Wɔsa nnipa a wɔpɛ sɛ wɔye adwuma no mu na ɔde wɔn a wɔbɛfa wɔn no din to dwa, kyere baabi a obiara firi. Wei boa ma mpɔtam hofoɔ no hu nnipa a wɔye wɔn amannifoɔ ene wɔn a wɔhyɛ da ka sɛ wɔfiri ho, nanso wɔmfiri ho.

Afei nso GSR ne ahemfo ka bɔ mu hwehwe nnipa a wɔfiri mpɔtam ho a wɔaso adwuma ye, sedee wɔnya adwuma bi a enhia nimdee pɔtee bi a ɔbɛfa wɔn. Sɛ ebia ɔma mpɔtam hofoɔ kontragye adwuma ma wɔdodo GSOPP mmefuo no ho. Ɔtumi de kontragye foforo nso ma ahemfo no ma wɔtumi de ma nnipa a wɔfata wɔ mpɔtam ho.

Adee titire baako a ehia GSR ne akwan a obefa so anya asaase a obeye so adwuma ne mpatadee a ese se otua wo asaase no ho. Afee biara GSR ne akuafo ananmusifo no hyia di mpatadee a obetua wo nnobae a osee no wo afe a ebeba no mu. Sedee nhyehyeee no tee no, otumi ma Land Valuation Board ba mu beboa ma wosese mpata sika a ese se otua wo nnobae a osee no no ho, a afanu no nyinaa gye to mu.

GSR nnobae ho mpata sika no nhyehyeee ho mu da ho fann, a ekyere kwan a wofa so sese ebo a mfuo no di na ewo ho daa, a akuafo no anaase won ananmusifo no nsa betumi aka. GSR nhyehyeee a ogyina so ne se, obebo mmoden se obema akuafo no atena won asaase so aye adwuma. Nanso akuafo no ko so hye GSR se otua mpata sika wo nsaase a onnya nyee so adwuma koraa no mma won. Akuafo no ani gye mpata sika no ho sen se wobetena won nsaase no so aye adwuma. Adee baako a eha ne se, se omanfo hu se, ope se oye fagudeetuo adwuma wo asaase bi so a, wotutu mmirika dodo mfuo anaa sisi adan wo so. Wei bi sii wo beace a eben Dumasi a woaduadua kookoo a ehyehye roba mu sedee ebeye a won nsa ka won mpata sika a, wobetu ako baabi foforo akodua.

Dawubo nkrataa de nsem bi a emu ye ya bebre too dwa faa mpata sika a wotua ho. Na emu bebre no firi mpotam ho Mmarahye Badwafo nkyen. Mmom na enye ade a na woka de tia GSR nkutoo, na mmom efa mpata sika a wotua nyinaa ho. Se wogyehyehyeee a woye faa Mining Act ho no to mu a, ebehia se afe biara LVB no de mpata sika a ese se wotua wo nnobae ho no to dwa. Nanso sedee ebeye a, obenya ekwan bi a emu da ho a obefa so atua mpata sika anim anim yi ara nti, GSR afa Konsotant bi a owo Kwame Nkrumah University of Science and Technology (a ewo

Asante Mantam mu wɔ Ghana) se ɔnye nhyehyee bi a ɔnam so betua mpata sika wɔ nneema a ɔmanfoɔ hwere no ho.

Mpre pii no, nsaase no nye akuafɔɔ nkorenkore dea, na mmom ɛwɔ ahemfo no a wɔhwe nsaase no so ma wɔn manfo no. ɔmanfoɔ no hae asaase no firi ahemfo no nkyen a, wɔdi kan tua ho sika bi ansa na wɔaye asaase no so adwuma. Na afei afe biara no, wɔma ahemfo no nnɔbae no nkyemu bi se asaase no ho too. Nhyehyee a ɔhene no ne onia a ɔye asaase no so adwuma no, ye wɔn baanu ntam asem a wɔmfa nto dwa. Se eba se, ese se wɔtua nnɔbae anaa adan bi ho mpata sika a, GSR tua sika a wɔagyɛ ato mu no ma akuafɔɔ no, anaase ɔbo ɔmanfoɔ a wɔtete mpɔtam ho no atenasee foforo sɛdeɛ IFC PS 5 nhyehyee tee no.

Nhyehyee foforo biara a ɛwɔ ɔhene no ne onia a ɔye asaase no so adwuma no ntam no, nka mpata sika nhyehyee no ho. Nanso eto da bi a, nteasee ntaa mma ɔhene no ne ɔmanfoɔ ntam, nanso GSR mfa ne ho nnyegyɛ ɔmanfoɔ nsem a emfa ne ho mu.

Galamsee adwuma a wɔye no wɔ kɔnsɛhyɛn akɛsee nsaase akɛsee so no ye adeɛ a eha GSR. Anammɔntuo a ɔdii kan yee ne se, ɔne wɔn a wɔye fagudeɛtuo nnwuma nketenkete beye adwuma abɔ mu no, hyiaa akwansideɛ pii. Nanso GSR gyina ne nan so se galamsee adwuma no tia mmara. Na esiane se eyɛ asem a efa mmara ho nti, ese se nnwumakuo a wɔhwe ho nhyehyee so na eka ho asem.

GSR gye to mu se ekwan a ɔfa so ne ɔmanfoɔ di nkutaho no, ye adeɛ a eho hia wɔ ɔmanfoɔ ene kompene no ayɔnkofa mu. Eno nti, GSR wɔ Community Affairs Departments wɔ adwumaye bea biara a wɔne ɔmanfoɔ no di nkutaho. CMCCs ahodoɔ no di akoten wɔ saa nkutahodie nhyehyee yi mu. Na enam wɔn so ma adwumayefoɔ no te ɔmanfoɔ no nsenhia ase. Wɔma ntetee ene akwankyerɛ a edi

kan wɔ akwan a wɔde cyanide fa so wɔ mpɔtam mpɔtam ho sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a lɔre akɛsɛɛ a ɛde cyanide nam bi nya akwanhyia a, wɔbɛhu dɛɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ.

GSR nam IFCs Performance Standard 5 nhyehyɛɛ so na ɛgye nsaase ne nnipa a wɔfiri wɔn pɛ mu hwɛhwɛ atenasebɔ a ne nyinaa mu no, ɔne ɔmanfoɔ no di nkutaho a ɛkɔ anim. Kompene no retu anammɔn a ɔnam so bedi atenasebɔ ho nhyehyɛɛ a ɔne ɔmanfoɔ a wɔwɔ Dumasi yɛɛ afe 2006 awiɛɛ no so. Nkutahodie da so rekɔ so, na yɛwɔ anidasoɔ sɛ, asetenam sikasem nhwehwɛmu ne, agyapadɛɛ mu nhwehwɛmu ne ho nkutahodie betoa so.

Ade titire a ɛmaa anammɔntuo no yɛɛ wantann ne sɛ, mfɛɛ mmienɔn mua na na ɔmanfoɔ no nni ɔhene, enti na wɔnni ɔkandifoɔ biara. Seesei dɛɛ wɔanya ɔhene a ɔpene asetenabɔ nhyehyɛɛ no so.

8.5 *ɔmanfoɔ adwene*

Yehunuu ɔmanfoɔ adwene ne nneema a ɛha wɔn firii nsemmisa a yebisabisaa nnipa 542 (313 firii Bogoso, ɛnna 229 firii Wassa Akyempim). Wei daa ɔmanfoɔ no nsem a yɛadi kan aka no adi. Yɛhu sɛ ɔmanfoɔ no de nsunsuanso bɔne ne nsunsuanso pa a ɛwɔ GSR dwumadie no ho to dwa. Ayɔnkofa a ɛda nsunsuanso bɔne ne nsunsuanso pa ntam wɔ ɔmanfoɔ no so a wɔde too dwa pefɛɛ no, ɛma yɛnya gyɛdie sɛ, dɛɛ yɛhuie no yɛ ade a ɛkɔ so wɔ mpɔtam ho pɛpɛpɛ.

8.5.1 *Nsunsuanso pa*

GSR dwumadie no ama mpɔtam ho sikasem anya nkɔsoɔ na wɔanya nneema pa bi ne asetenam akadɛɛ a ebi ne mobaafon ne anyinam nkanea. ɔmanfoɔ no de too dwa sɛ fagudeeto kompene no ama wɔn laebre, klinike, paake a wɔbɔ so bɔɔlo, kɔminiti senta, bɔɔhoo nsuo ne sukuu. GSR sii prosteesan wɔ Akyempim, na ɔsiesieɛ baako

a na ewo Prestea no sedee nkosodwuma ho nhyehyeee tee no. Nanso na omanfoɔ no gye di se, wei ye adee a egyina n'ankasa ara yiedie so, enna prosteesan no bebo n'agyapadee ho ban afiri won a woye sum ase nnwuma ho, na ofre prosifoɔ a, wɔatumi aba ntem.

8.5.2 *Nsunsuanso bone*

Won a yebisabisaa won nsem no de too dwa se, abopae ne adee no wo nsunsuanso bone wo mpotam ho, a ebi ne nsuo a eseesee, mfusaase a efi won wuranom nsa, bara a wɔbara esum ase fagudeetuo, mperewa nyinsen (fagudeetuo adwumayefoɔ no de sika daadaa mmayewa no) koko yadee, akwan a wosee no, adan hae a ne boɔ ye den, nsuo a etaataa amena akeseɛ a wɔgya toto ho mu, kwaesee ne abopae a epaapae adan mu.

8.5.3 *Omanfoɔ nsusuie wo GSR nneema a ese se nye no sononko*

Yebisabisaa nneema a anka ese se GSR ye ma omanfoɔ ne dee ese se one omanfoɔ ye no, omanfoɔ no de mmuaee ahodoɔ a edidi soɔ yi too dwa.

- Se obesiesie akwan
- Se obema mpotam ho mmabunu adwuma aye na waboa won wo nwomasua mu.
- Se obema won nsu pa
- Se obema won klinike ne sukuu pii ne ayaresabea keseɛ.
- Se obeye nkyerekyerɛ ama nnipa a otua mpata sika ma no, sedee ebeye a eso beba won mfasoɔ.
- Se obeyi Prestea kuro no ako akyiri baabi a emma manse no nnya won so nsunsuanso bone (wei ye adee a omanfoɔ no bebree sii so dua).

- Se ɔbema kompene no boɔso ahodoɔ no afa ɔmanfoɔ no, sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a, akwantuo ho nye den mma wɔn.

Saa mmuaɛɛ a wɔde maɛɛ yi kyere wantwiwantwi a ɛda nneema a ɛyɛ fagudeetuo kompene no ankasa asɛdɛɛ ahodoɔ ene deɛ ɛyɛ aban asɛdɛɛ wɔ ɔman a afei na ɛretu mpon no mu.

8.6 *Nsem a ɔmanfoɔ a GSR dwumadie no wɔ wɔn so nsunsuanso bone de to dwa*

Yene CMMCs ne ɔmanfoɔ ananmusifoɔ a ahemfo ka ho dii nkɔmmɔ no, wɔdaa nneema a ɛyɛ nsunsuanso pa ne nsunsuanso bone adi. Yede to dwa sɛ, Bogoso ne Wassa fagudeetuo nnwuma mmieniu no, ɛsɛ sɛ GSR ma ɔman asiesie asɛdɛɛ a ɔwɔ no ne ɔmanfoɔ a ɔfa wɔn adwuma mu no nye nnaadaa asem bi, a GSR nam so de reto ɔmanfoɔ anaa wɔn ananmusifoɔ adwene.

Nkutaho a yene CMMCs ahodoɔ dii no ma yehu sɛ ɔmanfoɔ a GSR adwuma no wɔ wɔn so nsunsuansoɔ no gye to mu sɛ, GSR wɔ a, ɔwɔ mpɔtam ho no ho wɔ mfasoɔ, enna bere korɔ no ara mu nso ɛma wɔn ɔhaw bi. Ekame ayɛ sɛ dwuma biara a GSR bedie no de nsem foforo pue. Sɛ ebia adwumayɛ: manse no ama nnipa anya adwuma ayɛ. Nanso wɔde too dwa sɛ, mmabunu a ɛwɔ mpɔtam ho ntee koraa sɛ adwuma bi apue wɔ manse ho. Ayɛ sɛ manse mpanimfoɔ no ne wɔn a wɔmfiri ho no yɛ kanana bi sɛ wɔyɛ amannifoɔ na ɛnam so ma wɔn mmom benya adwuma yɛ. Ɛno nti, ɛsɛ GSR nya ekwan bi a ɔnam so behwehwe mu ahu sɛ nnipa a ɔpe sɛ ɔfa wɔn a wɔyɛ nnwuma bi a wahye da agya ato ho ama mpɔtam hofoɔ no hunu sɛ wɔyɛ amannifoɔ a wɔfiri mpɔtam ho ampa. (Yɛadi kan de GSR nhyehyɛɛ a ɔnam so bo adwuma ho dawuro na ɔyɛ wɔn a wɔrepe adwuma no ho nhwehwemu no ato dwa dada, sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a, ɔmanfoɔ a ɛwɔ mpɔtam ho ayɛ wɔn nhwehwemu afa wɔn a wɔrepe adwuma no ho). Wɔsan de to dwa sɛ mpɔtam hofoɔ no bebreɛ yɛ kontragye

adwuma a wɔnye adwumayefoɔ ankasa. Wei mma wɔnnya mfasoɔ ne banbo a adwumayefoɔ ankasa pa ara nya no bi.

Se yeka nwomasua ho nsem a, nnipa a wɔwɔ Wassa no titire, ani gye sokolahyepo a wɔde ma wɔn mmɔfra ene bonoso a wɔde ma atikyafoɔ a wɔwɔ nkuraasee sukuu mu no ho. Nanso wɔsan de too dwa se, akwanside ahodoɔ a wɔhyia wɔ wɔn atenaee wɔ mpɔtam no, mma nnepa a wɔreye wɔ mpɔtam ho ho mfasoɔ no nwie peye.

Wɔgye to mu se manse no ama wɔanya anyinam nkanea, enna GSOPP adwuma no nso ye ade pa. Nanso wɔsan de to dwa se nsaase a GSOPP ye so adwuma fakese ye kwaemono a ahemfo no de ma – na enye asaase a wɔaye so adwuma na wɔresan asiesie no. Eye wɔn apedeɛ se anka ɔbesiesie nsaase a ɔye so manse adwuma dada no mu bebree. Wɔsusu se GSR besiesie nsaase no bebree de aye mmefuo, nanso ɔnhyee bere pɔtee a ɔbetumi aye wei wɔ mu (GSR agye ato ne ho so se ɔbeyɛ atenasebo ne adwuma awieɛɛ nhyehyeeɛ papa a EPA gye to mu na wahwe adi n’adwumaye ene ɔmanfoɔ ahasem ho nsem wɔ bere a wawie na ɔregyae asaase bi so adwuma ye. Mpɔtam mpɔtam hofoɔ adwene a wɔde boa nhyehyeeɛ a wɔnam so de wɔn adwumaye ba awieɛɛ no hye mpɔtam mpɔtam hofoɔ nhyiamu a wɔye fa ekwan a wɔnam so de adwumaye no ba awieɛɛ no mu. Esiane se mmeamma yi ye baabi a wɔtaa to nneema a eho nhia wɔn gu no nti, gye se wɔawie manse adwuma no koraa ansa na wɔatumi asiesie asaase no ama aye foforo). Eye mpɔtam hofoɔ no apedeɛ se manse adwuma no bema wɔn akwannya sononko a enam so ma kontratafoɔ a wɔwɔ mpɔtam ho benya kontragye ne nnwuma bi aye.

9. Mpensempensenmu ne Awieɛɛ

Saa mpensempensenmu a edi soɔ yi gyina nsentitire a atwerefoɔ no gye di se epue firi nsemnsem ne nsusuie ahodoɔ a wɔadi kan de ato dwa no mu.

9.1 *CSR anammɔntuo ahodoɔ a egyina nhyehyɛɛ a ɛfa aman a afei na wɔretu mpɔn no so*

Yɛadi kan de ato dwa se, CSR dwumadie bebreɛ wɔ aman a afei na wɔretu mpɔn mu no a se yɛka a, ɛye ade a enni nnyinasoɔ titire biara, na yɛfa no se ɛye adɔɛɛyɔ bi kwa. Yɛnnye nni se CSR nhyehyɛɛ wɔ mmeaɛɛ a afei na wɔretu mpɔn no ye adeɛ bi a ɛbetumi aboa nnipa ahodoɔ a wɔwɔ kyɛfa wɔ mu no, ɛfiri se ɔhaw ahodoɔ a saa nnwuma no de bre nnipa a wɔwɔ mpɔtam ho no so. CSR nwoma ahodoɔ no ye nhwehwemu fa ekwan a kompene no nam so ye ne CSR nhyehyɛɛ wɔ akwan hodoɔ so. Weinom ne akwan a ɔfa so ye deɛ edidi soɔ yi:

- Ekwan a kompene ahodoɔ no nam so ye wɔn asedee a ɛfata wɔ mmeammea a wɔye wɔn adwuma no.
- Ekwan a wɔnam so de atenaɛɛ asiesie ho nsem hye kompene no nhyehyɛɛ mu.
- Kompene ahodoɔ no te wɔn ani hwe ɔmanfoɔ no sikasem ho ɔhaw a eno nti ɛnye se wɔye adwuma hwehwe wɔn ankasa yiedie (Bird 2004) na mmom wɔboa ma sikasem ntotoeɛ nya nkosoɔ wɔ mpɔtam ho.

Saa nsenhia yi, enna seesei yede ahyɛ sikasem nhyehyɛɛ bi a egyina afaafa mmiensa so (a ɛfa nnipa, asaase ne mfasoɔ ho) (<http://en.wikipedia.org/wiki/Triple> bottom line: January 26, 2010).

Yɛadi kan ahunu se wɔn a wɔye CSR nhyehyɛɛ no nso nsunsuansoɔ a ɛfiri wɔn dwumadie mu ba mpɔtam hofoɔ no so bere a wɔgu so reye adwuma ne wɔn

adwumaye akyi nso ye won asenhia. Eɗa adi pefee se enna fam koraa se yede sikasem no ho nsusue ene mpotam asiesie bebo mu wo dwumadie nhyehyeee mu.

Ekwan a yenam so sese kompene bi dwumadie ne ne mmoden daa ne se, yehwe kwan a ne CSR nhyehyeee boa ma esi nneema bi a yedi kan aka no ano. Na afei yehwe kwan a kompene no botaee ne ne nhyehyeee ne kwan a onam so ye n'adwuma boa ma ne CSR nhyehyeee no di mu. Se ebia, se yeka fango kompene ho asem wo Nigeria anaase manse kompene wo Brazil anaase kompene a eye pepa wo oman no atifi fam baabi a, susudua a CSR gyina so ne se, kompene no sikape ne mfasoo, omanfo apomuden, won banbo ene won ahasem, atanaee asiesie ho asedee, mfasoo a wobenya, akwannya ahodo a wobenya ene sedee won sikasem beko so aye yie mpo bere a manse adwuma no agu no.

Dee edidi soo yi da ahasem titire a efa CSR ho wo aman a etetu mpon no ho sedee eɗa adi wo CSR dwumadie mu.

9.2 *Ekwan a wofa so kyekye mfasoo a efiri fagudeetuo mu*

Ohaw titire a eɗi adi wo fagudeetuo adwuma mu ne okwan a wonam so bekyekye mfasoo a efiri mu ma obiara nya dee efata no. Efa baabi no, ohaw a ewo mfasoo no kye mu firi amammuo mu. GSR kwan a ofa so tua agyapadee ho too ahodo, ene sika ahodo ma Ghana aban no ye adee a emu da ho fann. Ghana aban de ne ho hye EITI dwumadie nhyehyeee mu. Na GSR nso de sika biara a enam GEITI so tua no, to dwa. Nanso mpotam mpotam a manse adwuma no wo won so nsunsuansoo no mfasoo a wonya no ye ketewa bi. (Wei ho nhwesoo ne ekwan a efiri Tarkwa ko Bogoso no nye koraa). Dee yehunu yi ye dadwene ma manse kompene ahodo no, esiane se yebo won soboo se akwan a enye ene nneema pa a enni ho no, ene apomuden akadee a enni ho, ne dee ekeka ho a anka eye aban asedee no, firi won.

Nkuraase nkuraasee a ohia agye ntini, a GSR ye manse adwuma no, wɔnam Golden Star Foundation so boa ma mpontuo ba honom. Se ebia, oboa ma omanfoɔ no nya nneema bi a ehia wɔn te se sukuu, klinike, anyinam nkanea nnua a eboa ma wɔtwe anyinam nkanea. GSR gye to mu se, weinom a oye no nyinaa ye n'asedee a owo ma mpɔtam hofoɔ no mu bi. Na Development Foundation hwe se, saa nneema yi ye adee a omanfoɔ no ankasa pere ma wɔn ho.

Saa mmoa yi nyinaa nso, omanfoɔ no ani so. Nanso ehia se GSR ye nhyehyee a ebema omanfoɔ no de wɔn ho agye nneema a wɔhwehwe no ye mu, sedee ebeye a manfoɔ ahodoɔ bebre benya saa nneema no ho mfasoɔ. Nhwesoɔ ne se, oye Benso kwan a wɔtwe nneema fa so ko Wassa mfididwuma mu ho no, seesei mfuturo bo sukuufoɔ mmɔfra a wɔfa so da biara ko sukuu san ba no. Mfuturo no farebae ne manse no lore ahodoɔ a edi kwan no so akoneaba no. Dee woye de si wei ano ne se, Wassa manse no de nsuo gugu kwan yi so. Obiara gye to mu se, wɔdum mfuturo a ewo kwan no so no. Akwan a aka no nyinaa wɔmfa nsuo ngugu so.

Dadwen a eda manse nnwuma no so se woma mpɔtam mpɔtam no ye ade a eye yie a, wɔntumi nye nwie kɔsi bere a mmeaee a woye adwuma ho nnipa benya mpontuo a eko anim. Yen nhwehwemu no mu yehu se GSR ani wo saa adee yi so. Na oyere ne ho de nsuo gugu Wassa nkuraase nkuraase akwan no so de dum mfuturo no. Ebia, omanfoɔ no pe se oma wɔn boɔso a ebetwe wɔn mmɔfra no, nanso wei nye adee a ebetumi aboa wɔn akye. Ebeduru bere bi no, na mansefoɔ no nye adwuma wo akwan no so, na wɔbegyae eso nsuo gugu, na wɔmma wɔn boɔso bio. Esiane saa nneema a ebetumi asisi no nti, yede to dwa se omanfoɔ nhyiamu a woye mu no, wodi nkutaho fa nneema a eho hia wɔn no ho. (Hwe nneema a ewo ase ha).

GSR wɔ ano kakraa bi wɔ ɔkwan a ɔfa so kyekye sika a efiri fagudeetuo mu ba no. Nanso nnipa a wɔwɔ kyefa wɔ mu no, ntumi nnya adwenekoro wɔ ɔkwan a wɔbɛfa so wɔ wei ho. Nhweso bi ne sɛ, na eye ɔhene baako bi a yene no dii nkɔmmo ahasem sɛ, esɛ sɛ GSR bɔ mmɔden sɛ ɔbeyɛ nhyehyɛɛ bi a enam so bɛma nnipa a wɔwɔ mmeammea a ɔyɛ adwuma no benya kyefa pɛ wɔ kompene no adwumayɛ mu. Na ɛha ɔhene no sɛ ne manfoɔ a kompene no faa wɔn no sua. Nanso ebere a GSR susu ho kyereɛ CMMCs sɛ wɔnyɛ nhyehyɛɛ bi a enam so na mpɔtam biara benya ne kyefa a ɛfata no wɔ adwumayefoɔ dodoɔ a ɔfa wɔn no, wɔannye saa nsusuiɛ no anto mu. Na wɔn deɛ wɔpɛ sɛ GSR fa nnipa a wɔsɛ na wɔfata wɔ adwuma mu. GSR wɔ nhyehyɛɛ sononko ma nnipa a wɔwɔ mmeammea a ɔyɛ wɔn mu adwuma no (ɔmanfoɔ a wɔtete ben beaɛ a ɔyɛ n'adwuma no a adwuma no wɔ wɔn so nsunsuansoɔ, sɛ ebia Subriso, Akyempim, Dumasi) wɔ ɔkwan a ɔnam so fa nnipa wɔ adwuma no mu. Mmeammea a ohia wɔ hɔ pa ara no, eye den sɛ ɔbehu nnipa a esɛ sɛ ɔfa wɔn adwuma mu ne wɔn a enɛ sɛ ɔfa wɔn. Fagudeetuo kompene ahodoɔ no gye to mu sɛ, eye wɔn asedee sɛ wɔboa nnipa wɔ hɔ pa ara no, eye den sɛ ɔbehu nnipa a esɛ sɛ ɔfa wɔn adwuma mu ne wɔn a enɛ sɛ ɔfa wɔn. Fagudeetuo kompene ahodoɔ no gye to mu sɛ, eye wɔn asedee sɛ wɔboa nnipa a wɔn dwumadie no wɔ wɔn so nsunsuansoɔ no. Sɛ wɔpae kwan ma mpɔtam bi, na wɔampae bi amma mpɔtamufoɔ bi a, wei betumi de yawdie bi aba. Sɛ ɛba saa a, ɔmanfoɔ ntumi nhu nsonsonɛɛ a ɛda aban asedee ne kompene no deɛ mu.

Ekwan bi so no, nhyehyɛɛ bi wɔ hɔ a, wɔfa so kyekye agyapadeɛ ho too. Ene sɛ, wɔte emu ɔha mu nkyemu 20 (20%) to hɔ. Afe 1992 mu no, wɔbueɛ Mineral Development Fund (MDF) a na ɔne Office of the Administrator of Stool Lands (OASL) mu biara nyaa saa fotoɔ yi mu ɔha mu nkyemu 10 (10%). Enti deɛ wɔayɛ no mfee dodoɔ yi nyinaa mu ne sɛ, wɔte agyapade ho too yi mu bi to hɔ de ye nnwuma

wɔ mpɔtam a wɔtu fagudee wɔ hɔ no. Ekwan a OASL nam so kyekye sika 10% a eba ne nsam no ma ahemfo a etete nkonnwa so, Ahemfo Badwa ahodoɔ ne ɔmansini Mmarahye Badwa no gyina Ghana Amammuo Mmara no fa baabi a ene Article 267 (2) (a) no so. Wɔde saa article yi ahye Mmara, Act 481 (1994) a enam so ma wɔtee OASL no mu. Ewom se saa nhyehyeee wei nyinaa wɔ hɔ dee, nanso mpɔtam mpɔtamufɔɔ no nhu sika no ho nsenkyerenne biara. Aban no de saa sika no asi sika fam mmoa a ese se ɔde boa mpɔtam mpɔtam no anan mu, a aban mfa ne mmoa biara nka ho bi. Se ebeye a wɔbesi saa haw yi ano nti, wɔde MDF mmara nhyehyeee kɔtoo ɔman Mmarahye Badwa anim wɔ ɔpepɔn afe 2010 mu. Se wɔgye saa nhyehyeee yi to mu ma ebeye mmara ankasa a, ebekyerɛkyere ekwan a ese se wɔfa so kyekye agyapadee a efiri fagudeetuo mu ba no.

9.3 *ɔmanfoɔ ananmusifoɔ ne wɔn adwenkyere*

Esiane ntem a na wɔpe se wɔdane aban fagudeetuo kompene ahodoɔ no hye ankoreankore nsa sedee ebeye a, wɔbenya FDI wɔ fagudeetuo mu wɔ afe 1980 awiee mu hɔ no nti, wɔamma wɔn ani anku ɔmanfoɔ a wɔtu fagudee wɔ wɔn asaase so no kyefa ne wɔn ahiadee ho. Mansini Badwa a ewɔ mpɔtam hɔ ne Ghana Aban ankasa mpo antu anammɔn biara a efa ekwan a manse adwuma a wɔretre mu no de nsunsuanso bɔne ba ɔmanfoɔ a wɔte mpɔtam a wɔtu fagudee so no ho. Saa ara nso na World Bank a ehyee nkuran se wɔmmue kwan mma, FDI wɔ Ghana fagudeetuo no mu no nso, annwene ekwan a saa akwannya a ɔde rema amannɔne fagudeetuo kompene ahodoɔ no de nsunsuanso bɔne beba anammɔntuo a yede rebre ohia ase ne ɔmanfoɔ no yiedie ho. Afe 1990 mfimfini mu hɔ ansa na wɔyee nhyehyeee bi wɔ fagudeetuo nnwuma no mu a ebeboa ama wɔde kane nhyehyeee a eko yie no, betoto yie.

NGO ahodoɔ no de wɔn ho ahyɛ nhyehyɛɛ ahodoɔ no mu de asi sinto a na ɛwɔ mu no ano. Na wɔama ɔmanfoɔ ahunu deɛ ereko so. Wɔayɛ kasamafoɔ ama mpɔtam mpɔtam a fagudeetuo anya nsunsuanso bone wɔ wɔn so no. Eto da bi a, emu nna ho pefee sɛ deɛ NGO ahodoɔ no hwehwe no, ne deɛ ɔmanfoɔ rehwehwe no yɛ adekorɔ. Sɛ yehwe mpɔtam mpɔtam ahodoɔ no a, yehu sɛ ɔmanfoɔ no adwene nhyia, sɛdeɛ etee wɔ mpɔtam mpɔtam biara mu no. NGO ahodoɔ a ɛwɔ ɔman no mu no botaaɛ titire ara ne sɛ, wɔbenya sika fam mmoa afiri amannɔne (a ɛfiri Europe anaa North America). Enti wɔka nneema a ɛbeboa wɔn, ama wɔanya wɔn sika, a enyɛ sɛ ene deɛ ɔmanfoɔ no ankasa ara hwehwe no yɛ pɛ. Asem a ɛsɛ sɛ yebisa ne sɛ, mpre dodoɔ sɛn na NGO ahodoɔ no nsem a wɔka fa nneema ahodoɔ bebreɛ ho no yɛ ade a ehia ɔmanfoɔ no ankasa ara – a ɛko anim kyen atenaɛ ho nsem ho.

9.4 *Kompene no asɛdeɛ a ɔwɔ ma ɔmanfoɔ ne dwumadie a etena ho afeboɔ*

Ɛfiri afe 2006 mu, GSR atu anammɔn ahodoɔ a ɛnam so ma ne CSR nya nkɔsoɔ. Ade titire a ɔde asi n'ani so ne sɛ, ayɔnkofa pa beba ɔne ɔmanfoɔ no ntam. Ɛda adi pefee sɛ GSR te asee sɛ, eyɛ n'asɛdeɛ sɛ ɔyɛ biribi de boa ma ɔmanfoɔ a ɔte wɔn mu no asetena mu ne sikasɛm nhyehyɛɛ nya nkɔsoɔ, na enyɛ sɛ ɛwom wom a, na waye wɔn adɔɛ bi.

Ɛsɛ sɛ akwan ahodoɔ a yefa so te GSR dwuma a ɔredi wɔ mpɔtam ho asee ne sɛ, GSR ko so tu anammɔn ahodoɔ. Ɛnam so ma ɔhu ɔmanfoɔ a ɔte wɔn mu no asetena mu, na ɔyɛ nkyerekɔyɛ ma wote sika kɔkɔtuo adwuma no ase. Nsonsonɛɛ a ɛda ɔmanfoɔ a ɔtu fagudeɛ wɔ wɔn asaase so wɔ Ghana ene nnipa a ɛwɔ ɔman no mu nyinaa apede ene nkyerekɔyɛ ntam yɛ adeɛ a ɛbeko so de asodie abeto afanu nyinaa so. Gye a, fagudeetuo nnwuma no ne ɔmanfoɔ ko so gye to mu sɛ, eyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ wɔbeko so asiesie nsemnsem a esisi yɛ adeɛ a ɛbetena ho akɔsi manse adwuma no

awiee. Gye a, afanu no gye to mu se wobedi nkutaho, na woasiesie nsemnsem yi, ye adee a ede ntease pa beba akuakuo no mu, ene akuakuo ahodoɔ no ntam.

GSR anammɔntuo a ɔgu so de aboa asetena mu ne sikasem mu mpontuo no mu baako ne GSOPP. Ewɔ nnyinasoɔ se ebetumi ama ɔmanfoɔ bebreɛ anya wɔn anoduane enne yi ne bere a manse adwuma no aguo mpo no. GSOPP dwumadie yi ye CSR anammɔntuo sononko a eda adi wɔ Ghana ha CSR nhyehyeeɛ nyinaa mu. Dee ɛma no som bo titire ne se, ehye ɔmanfoɔ no nkuran wɔ wɔn atenaɛɛ ne wɔn dwuma titire a wɔdidi ho (kuayɔ). Ennyina nhyehyeeɛ a ɛma ɔmanfoɔ no nya nneɛma bi a ɛma wɔn ahoɔ bere tiaa bi mu so (se ebia, sukuu, boɔhoo nsuo, sokolahyepo ahodoɔ). Na mmom eye dwumadie bi a egyina ne ho so. Na ɛma sikasem di mu, a ewɔ nnyinasoɔ ankasa a ebema ɔmanfoɔ a wɔde wɔn ho hye mu no, asetena nya nkɔsoɔ. Dwumadie no gyina CSR anammɔntuo bi so a eda mudie bi adi sedee nwomasua ne adwumaye animdefoɔ bi hwehwe no. Ade titire a wɔgye to mu ye mudie kwan so. Ene se kompene ahodoɔ a ereye adwuma wɔ mmeamnea a afei na etetu mpon no wɔ asedee bi: se wɔbɔ ɔmanfoɔ asetena, sikasem, ɔmanfoɔ no dwetire a wɔde ahye wɔn nsa no ho ban, na wɔma enya nkɔsoɔ wɔ wɔn dwuma a wɔredie mu. Ade titire a enam so a wɔbetumi abɔ ɔmanfoɔ dwetire no ho ban anaa atu mpon ne se, wɔbebuebue nnwuma bi a ede sika beba mpɔtam ho a ewɔ nnyinasoɔ se ebema agyapadeɛ a ewɔ ho daa no ho aba mfasoɔ.

Wei boa ma manse kompene no dwumadie no kɔ anim kyen nsaasedee a wɔtu de kɔsi sikasem nhyehyeeɛ a ewɔ nnyinasoɔ a ɛma ɔmanfoɔ no asetena kɔ yie so. GSOPP duru saa botaɛ yi ho, esiane se ɔma ɔmanfoɔ no fa mme adwumaye yi a eye adeɛ a ewɔ wɔn mpɔtam ho ara so ma wɔn asetena ye yie. Eda adi pefee se mfaso

foforo a GSOPP de ba ne se, obesiesie nsaase a fagudeetuo adwuma no see no no, na wode aye GSOPP adwuma.

Ebere a kompene no atumi de adwuma a edi mu te se GSOPP aba yi, ese se ohwe se ebeko so aye adwuma, sedee ebeye a, ebeboa ama omanfoɔ nsa aka nneema ahodoɔ a bere biara won ani da so se won nsa beka no. Esiane se one omanfoɔ ka bo mu ye adwuma nti, GSR anya nteasee a efa omanfoɔ kuayo ho. Na asaase no nso adi aboa wo kompene no nhyehyeee a onam so tu omanfoɔ apedee ho anammɔn no.

Seesei ara yewo gyedie se nsakraee a adwuma nhyehyeee a GSR reye no bema no anya nnyinasoɔ. Na onam so aye n'adwene yie akosi bere a ebebo omanfoɔ atenasee foforo na ode n'adwumaye no aba awiee.

9.5 Manse kompene ahodoɔ, mpotam mpotamufoo, NGO ahodoɔ ne Aban nhyiamu

Nsem a eda adi wo saa nhwehwemudwuma yi mu ne akwansidee ahodoɔ a yehu wo mmeammea a wotu fagudee a eho mpontuo nwie peye no. Nsenhia ne nsusuie ahodoɔ a eda adi no dooso bebre. Na mpre pii no, eda ahokyere a ewo asetenam sikasem ne amanyosem ne nneema a ema asetenam kodaanna adi. Yehu se eho hia se, akuakuo a ewo dwumadie no mu kyefa (kompene ahodoɔ ne Chamber of Mines), mpotam mpotamufoo, akuakuo te se NGO ahodoɔ ene Oman (a Mansini Mansini amammuo) ka bo mu dwendwene nsenhia bi ho, na wobo mu tu ho anammɔn. Saa nkabomu nhyiamu a ebetumi ako so mpre pii no (ebeko so wo) mpotam mpotam baabi a wotu fagudee no. Ese se District Assembly di akoten wo saa nkabomu nhyiamu no mu. Na ewo se Aban no boa, nanso ense se ebeye Aban no nkorabata bi.

Esiane se nnipa bebre ani di fagudeetuo adwuma no akayi nti, ese se mpotam mpotam nkutahodie (a eda adi se mpotam honom kuo bi a ehwe fagudeetuo, nkurɔfoɔ a wɔtuo ne wɔn dwumadie so) beboa atwe ɔmanfoɔ no adwene aba nsem bi a efa wɔn ho so, ne ekwan a wɔbefa so atoto no yie no akaye. Dee yereka wɔ ha ne se, esiane se nsem a mpotam mpotam hofoɔ no de too dwa no, bebre ye adekorɔ (wɔ Wassa ne Bogoso nyinaa) enti dwumadie a ereko so wɔ Wassa (ne Bogoso) no behia se wone akuakuo a ewo mu kyefa no betoto nsem a epuepue no wɔ nkutahodie pa kwan so. GSR ne Dumasi atenaebɔ dwumadie nkutahodie nkakrankakra no nam so de toto ɔhaw a epue wɔ asetenabɔ dwumadie no mu no yie. Se yede saa nhyehyeee yi ye adwuma yie pa ara a, ebeboa ma yeahu ekuo ko a ese se ɔye adwuma bi anaa ɔtu anammɔn anaa aban asedee, na yeahu ekwan a ese se akuakuo a aka no fa so boa. Dwumadie no botaee ne se, ebete ohia so na nkɔsoɔ aba asetena mu. Na yenya ekwan bi fa so kyekye dwetire a yenya firi fagudeetuo mu na ede asomdwoee mapa aba.

Yehu se seesei twe-ma-me-ntwe yi nyinaa farebae ne ohia a ewo ho, ene nsonsonnee a eda dwetire a wɔwɔ ne dwetire a wode wɔn ani abu so. Na efiri nnipa kuo ahodoɔ, kompene ahodoɔ ne amammuo mu nsemnsem so. Ebio nso, saa anammɔntuo yi bema ɔmanfoɔ anwiinwii se fagudeetuo nnwuma no mma wɔn dee ehia wɔn no so bete, wɔ bere a fagudeetuo nnwuma te se GSR rebɔ mmɔden aye CSR nhyehyeee pa de aboa mpotam ho mpontuo no. Yegye to mu se yenam fagudeetuo no so ma sikasem, asetenam nsem ne atenaee ho nsem mpontuo ye asedee a ekuo wɔ mu kyefa a ebeboa ama nkutahodie no ako anim sen se ekuo bi bebɔ ekuo foforo bi soboɔ anaase wode wɔn ani besa ekuo baako potee. Na ebeboa ma yeanya akwansidee a ewo ho no ano aduro.

Awiee

GSR dwumadie wɔ Ghana ha no ye anika. Dee yehue, se nhwehwemufɔ no, da no adi se GSR abɔ mmɔden wɔ n'asɛdeɛ, ene di a ɔdi ne CSR asodie so no ho. Se yebu nkɔmpɔ hwe ɔne ɔmanfɔ nkutahodie ho nsem mu a, afe 2000 mu ho no, na enye papa biara. Nanso GSR bɔɔ ne ho mmɔden nyaa mpontuo wɔ ɔne ɔmanfɔ nkutahodie mu wɔ afe 2009 no mu. Se yesese nneema a GSR tumi yee ne dee wantumi anye a, ɛda adi se ɔyee CSR anammɔntuo ahodoɔ wɔ nneema bebreɛ mu: se ebia, sukuu adansie, sukuufɔ mmoa, ɔmanfɔ adwumaye. Se yehwe nneema a ebetumi atena ho afeɔɔ a, yehu se GSR de adwuma (GSOPP) aba, a yehu no se eye anammɔntuo a ebetena ho daa. Se manse adwuma no sa koraa a, GSOPP no betena ho daa. Ebeboa ma mpɔtam ho sikasem ne mpontuo atena ho daa, ewom se yennya nhunuu eho mfaso pɔtee (yehwe bere a mme no beɔ a GSOPP befiri aseɛ de aye nneema ahodoɔ na watɔn bi no). Se yehwe adwuma nhyehyeeɛ a, GSR anammɔntuo no da no adi se, ne CSR nhyehyeeɛ no wɔ nnyinasoɔ. Na enam kwan pa so. Na ema kompene no CSR nhyehyeeɛ ye adeɛ a ebekɔ so daa.

Ewom se saa anammɔntuo yi nyinaa wɔ ho dee, nanso yede to dwa se, yehu se weinom ye GSR CSR nhyehyeeɛ no, afei na ahye aseɛ. Ɔyɛkyere ahodoɔ a ereko so fa ekwan a kompene no besiesie nsaase a aseɛ no, ne ɔmanfɔ apɛdeɛ a esakrasakra bere biara mu no kyere se, ese se bere biara GSR ne ɔmanfɔ a wɔn ano duru dwa mu no, kɔ so di nkutaho bere nyinaa mu. Ehia se yesi so dua se, Ghanaman mu ha CSR asodie no hia se aban nnwuma kuo no, gye wɔn asɛdeɛ to mu na wɔye wɔn asɛdeɛ wɔ mmeamnea a wɔtu fagudeɛ no.

Nkekaho 1**Ɔmanfoɔ dwetirebo wɔ afe 2008 mu****Dwumadie Pɔtee****Ne boɔ US\$****1. Bosome biara nkosodwuma ho adehwereɔdeɔ wɔ:****a. Klinike ho****1999**

Bogoso Klinike asiesie 20 ,000

2004***Dwumadie pɔtee – Apɔmuden ho nneɛma*** 44,000

Prestea Huni Valley Mansini (Bogoso, Dumasi, Himan)

Wassa Mpoho Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Wassa Atɔɛ Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Wassa Amenfi Apueɛ Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Shama Ahanta Apueɛ Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Kade wɔ Apueɛ Mantam Ayaresabea

Korle Bu Teaching Hospital

2005***Dwumadie pɔtee – Apɔmuden ho nneɛma*** 44,000

Prestea Huni Valley Mansini (Bogoso, Dumasi, Himan)

Wassa Mpoho Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Wassa Atɔɛ Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Wassa Amenfi Apueɛ Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Shama Ahanta Apueɛ Mansini Ayaresabea ahodoɔ

Korle Bu Teaching Hospital

New Anfegya Weighing Centre sie	23,679
Bogoo Klinik Nēsefoɔ Atenaee rɔba bare 5	
Nana Akua Akoma Yadee ka ho adɔeeɛ	659
Aban Ayaresabea (Prestea)	15,000
Afe 2005 yaredɔm ho banbɔ, ɔfa 1	329

2006

Dwumadie Pɔtee – Apɔmuden ho nneema – Prestea 44,000

Aban Ayaresabea

Prestea Huni Valley Mansini (Bogoso, Dumasi, Himan)

Wassa Mpoho Mansini

Wassa Atɔee Mansini

Wassa Amenfi Apuee Mansini

Shama Ahanta Apuee Mansini

Korle Bu Teaching Hospital

Ceiling fan I, fluorescent tube (4ft) 5 – complete fittings – Bogoso

Akyedee: Rɔba bare nkumaa 32 – Prestea.

St. James Foundation –Nēsefoɔ atenaee rɔba ankore 5 – Bogoso Klinike

Tufohene Ayarehwe ho adɔeeɛ - Himan	220
-------------------------------------	-----

Abusuapanin Ayarehwe ho adɔeeɛ - Himan	1,647
--	-------

Nana Akua Akoma Ayarehwe ho adɔeeɛ - Himan	663
--	-----

Nana Gyetuah Brimpong Ayarehwe ho adɔeeɛ - Himan	552
--	-----

2007

Dwumadie pɔtee – Ayarehwe ho nneema – Prestea, Wassa Amenfi,

Mpoho, Ahanta, Korle Bu	44,000
--------------------------------	---------------

ɔfa mmoano	238,748
-------------------	----------------

b. Laebre ahodoɔ

2005

Bogoso Laebre ho dwumadie	52,677
Bogoso Laebre ho fasuo, ɔfa 1	13,000

2006

Bogoso Laebre ho fasuo ɔfa II	22,000
Bogoso Laebre mu asiesie	1,918

ɔfa mmoano **89.595**

c. Nwoma

2005

Amenfiman Secondary School (Nwoma akyɛdeɛ)	-
Cambridge Preparatory and JSS School (Nwoma akyɛdeɛ)	-
St. Augustine's Senior Secondary School (Nwoma akyɛdeɛ)	-
Bogoso Methodist School (Nwoma akyɛdeɛ)	-
St. Augustine's JSS (Nwoma akyɛdeɛ)	-
District Council Primary (Nwoma akyɛdeɛ)	-
Prestea Catholic District Primary (Nwoma akyɛdeɛ)	-
Methodist Primary (Nwoma akyɛdeɛ)	-
Cambridge Preparatory and JSS School (Nwoma akyɛdeɛ)	6,037

2006

Golden Star School (Nkonnwa ne Nwoma akyɛdeɛ)	1,098
---	-------

ɔfa mmoano **7.135**

d. Sukuu adansie

1999

Golden Star Sukuu dan – Akokobediebro	45,000
---------------------------------------	--------

2005

Day Care Centre – Mbease Nsuta	25,000
--------------------------------	--------

2006

Child Care Centre – Kwame Niampah	25,000
-----------------------------------	--------

Prestea Secondary School (Sukuu dan ne Staff Common Hall)	25,000
---	--------

Mmoa a yede maa Prestea Secondary Technical – Suminti baage 120	659
---	-----

Mmoa a yede maa obaa a odi kan resua adee M.Sc. Mining Engineering	25,357
--	--------

Wassa Fiaseman Nwomasua Fotoo - Tarkwa	4,940
--	-------

SDA Sukuu akyedee - Prestea	55
-----------------------------	----

Mmoa a yede boaa e-learning ne ICT adesua – Bogoso	5,488
--	-------

2007

Prestea Secondary Technical Sukuu dansie Ofa 2	91,499
--	--------

2008

Sukuu adankora 6, ofese ne abrannaa 2	79,170
---------------------------------------	--------

Ofa mmoano	356,768
-------------------	----------------

c. Sokolahyepo ahodoɔ

f. Bɔɔlobɔ akuo

2000

Bogoso Paakeyɔ	35,000
----------------	--------

2005

Bogosoman Paake ho fasuo ɔfa 1 – Bogoso	13,000
---	--------

Agodie ho adɔɛɛɛ - Mpɔtam mpɔtam nyinaa	40,000
---	--------

2006

Bogosoman Paake ho fasuo ɔfa 2 – Bogoso	20,000
---	--------

Sika akyɛdɛɛ - Prestea Mines Stars (Bɔɔlobɔ Kuo)	3,098
--	-------

Sika akyɛdɛɛ - Prestea Mines Stars	10,000
------------------------------------	--------

Sika akyɛdɛɛ - Bogoso Golden Stars (Bɔɔlobɔ Kuo)	500
--	-----

2007

Golden Star School (Sukuu ho nneema)	1,087
--------------------------------------	-------

2008

Bogoso Mpasuaso Sukuu ahodoɔ - agodie ho nneema	532
---	-----

ɔfa mmoano	123,217
-------------------	----------------

g. Nsu pa

1999

Aburatuo – Dumasi	35,000
-------------------	--------

Aburatuo – Kumsono	13,000
--------------------	--------

2002

Aburatuo – Chujah	40,000
-------------------	--------

2006

Himan ne Ankobra Nsuo ho Dwumadie	20,000
Dumasi Nsuo ho Dwumadie	3,098
Bɔɔho nsuo ne ne pɔmpe – Mbease Nsuta manfoɔ	10,000
Abura 3 ne wɔn pɔmpe asiesie	500
Abura 1 ne ne pɔmpe asiesie	

2007

1,087

Pampe Mpɔtam Nsuo Adwuma	
Chujah Mpɔtam Nsuo Adwuma	
Bodwierano Mpɔtam Nsuo Adwuma	532
Kumsono Mpɔtam Nsuo Adwuma	

2008

Yakanu Abura tuo	4,375
Kumsono Abura tuo	4,375
Ɔfa mmoano	131,967

h. Agyananbea

2005

Prestea Bolakvir Aqua Privy	15,000
Kwame Niampah Aqua Privy	16,436
Ɔfa mmoano	31,436

i. Sikadwuma ahodoɔ ho dwumadie

Mme

<u>2001</u>	1,863
--------------------	-------

<u>2002</u>	6,333
--------------------	-------

<u>2003</u>	12,833
--------------------	--------

<u>2004</u>	19,615
--------------------	--------

<u>2005</u>	32,010
--------------------	--------

<u>2006</u>	17,593
--------------------	--------

<u>2007</u>	1,097
--------------------	-------

Nkokɔyen

<u>2003-2006</u>	66,744
-------------------------	--------

Nteteɛ ne akwankyerɛgyɛɛ

<u>2003-2006</u>	85,000
-------------------------	--------

Nsaanodwuma ho nteteɛ

<u>2003-2006</u>	11,000
-------------------------	--------

Mpataayɛn

<u>2003-2006</u>	50,000
-------------------------	--------

Serekye mmoayɛn

<u>2003-2007</u>	13,000
-------------------------	--------

Ɔfa mmoano**317.089**

j. GSOPP

2006

Asaasetɔ	17,536
----------	--------

Adɔ ne Nnɔbaɛɛdua – Bogoso	361,637
----------------------------	---------

Afuɔ sohwe - Bogoso	73,980
---------------------	--------

Himan Afutam twa	1,807
------------------	-------

New Aboi Afutam twa	1,883
---------------------	-------

Wassa Akyempim Afutam twa	1,275
---------------------------	-------

Mbease Nsuta Afutam twa	1,633
Chujah Afutam foforɔye	1,633
Mme neesere	6,937
Mfuo sohwe ntotoee	57,852

2007

Bogoso Afutam asiesie	156,188
Chujah Afutam asiesie/mpontuo	52,254
Mme neesere	115,427
Mfuo sohwe ntotoee	65,714
Wassa Afutam asiesie/mpontuo	104,979

2008

Bogoso Afutam asiesie/mpontuo	10,491
Chujah Afutam asiesie/esohwe	10,377
Mme neesere	2,434
Mfuo sohwe ntotoee	15,751
Wassa Afutam asiesie/mpontuo	25,906
Mbease Nsuta Afutam asiesie/mpontuo	617
Ɔfa mmoano	1,086,261

k. Afoforɔ bi

1999

Akwan asiesie – Dumasi ahemfie	5,000
Aborɔno so guo – Bogoso	-
Tikyafoɔ Apono ne Nkonnwa	10,000
Ankobrah ne Himan kwan asiesie	9,961

2000

Anyinam nkanea nnua 10 – Ehyereso	3,000
Anyinam nkanea nnua 20 – Appiatse	6,000
Anyinam nkanea nnua 10 – Abotareye	3,000
Anyinam nkanea nnua 12 – Kojokrom	3,600
High tension Poles ne Transformer de boa nsuo adwuma – Bogoso	9,500

2002

Kɔɔminiti Sentasie – Bogoso	55,000
-----------------------------	--------

2005

Sika a wɔde maa Nnwuma Nketenkete ho akatua – GM na ɔbekyere ne boɔ	50,000
Kɔɔminiti Senta – Himan	65,000

2006

Ɔmanfoɔ Notice Boards – Mpɔtam 20	3,800
Poosumasta Bɔnguro	22,766
Bondaye – Nsuta kwan asiesie	9,961
Ankobrah – Himan kwan asiesie	9,961
Prestea Prosisteesan adwuma (Ɔfa 1)	1,200,000

Akyɛdɛɛ**2005**

Sika a wɔnya firii BGL sɛ akyɛdɛɛ ma fahodie afe a ɛto so 48 – Bogoso	79
Sika a wɔnya firii BGL sɛ akyɛdɛɛ ma fahodie afe a ɛto so 48 – Kwame Niampah	79
Sika a wɔnya firii BGL sɛ akyɛdɛɛ ma fahodie afe a ɛto so 48 – Prestea	889
Sika a wɔnya firii BGL sɛ akyɛdɛɛ ma fahodie a ɛto so 48 – Prestea	79
Adɔɛɛ a ɔyɛɛ ɔhemmaa – Himan	659
Akyɛdɛɛ a ɔde maa Nananom Ahemfo Badwa a wɔde dii Afahyɛ - anantwie, nsa ahodoɔ ne sika	2,415
Adɔɛɛ a ɔyɛɛ Himanhene	274
Adɔɛɛ a ɔyɛ maa nnipa a Himan kwan asiesie no nyaa wɔn so nsunsuansoo	373
St. James Foundation – Suminti baage 100	674

2006

Mmaa nsa nnaka 10 a ɔde maa fahodie da a to so 49 – Kwame Niampah	110
Akyɛde a ɔde maa fahodie da a ɛto so 49 – Bogoso	220
Mmaa nsa nnaka 60 a ɔde maa fahodie da a ɛto so 49	606
Mmaa nsa nnaka 30 a ɔde maa fahodie da a ɛto so 49 – Bondaye	330
Akyɛde a ɔde maa fahodie da a ɛto so 49 – Prestea	879
Himan Methodist Asafo Afe Afɔrebo ho ntoboa	55
Nkramofoɔ Idle Fetir Afahyɛ mu ntoboa	1,455
Ceiling fans ne Mmenkyi a wɔde kyɛɛɛ	66
Prestea Asɔre ahodoɔ Nkabɔmu ho ntoboa	551
Suminti, nkyensee a wɔde bo dan so, nnadewa ne ade a ɔde maa mpɔtam ho	
Kansere ahodoɔ sɛ wɔmfɛ nsiesie sukuu a ɛyɛ Community Maintenance Fund	55
Adɔɛyɛ maa ɔmanfoɔ a wɔtete baabi a ɔyɛ adwuma ho	220
Himan hemmaa ayiyɔ nsowabɔdɛɛ	1,072
Preteahene ayiyɔ nsowabɔdɛɛ	108
Ɛmo ne anwa akyɛdɛɛ	1,098

2007 Nnwuma ne Akyedee ahodoɔ

Pampe Atenaee foforo Anyinam Nkanea adwuma	4,605
Aketsiwa dan asiesie	75,694
Pampe Atenabo foforo adwuma	616,049
Emo ne anwa akyedee	1,087
Adɔeeɛ maa ɔmanfoɔ a wɔtete baabi a ɔyɛ adwuma	217
Wassa Atɔee ne Wassa Amenfi District Assembly	1,087
Adɔeeɛ maa Mercy Appiah – Prestea	1,087
Adɔeeɛ maa Wassa Akropon	844
Adɔeeɛ maa Aban Ayareasbea	355
Adɔeeɛ maa St. James Foundation	86
Adɔeeɛ maa wɔn a wɔadi dem	177
AIDS fotow ntoboa	189
Amenfi Apue District Assembly	333
National Farmers’ Day – Wassa Atɔe District Assembly	844
National Farmers’ Day – Wassa Amenfi District Assembly	844
Nhaboa ho Banbo – Wassa Amenfi Ahemfo Badwa	326
Ayiɔ Nsowabɔdee ahodoɔ	108
Buronya akyedee – Mpɔtam ahodoɔ nyinaa	1,403
Akyedee – KNUST Adesuafoɔ	324
Adɔeeɛ maa Ahemfo	1,079
Adɔeeɛ maa Bogoso Area Council	108
Nsowabɔdee – Nana Buadu II – Mbease Nsuta	541
Nsa a eka nsowabɔdee ho	216
Mmaa nsa nnaka 10 a ɔde maa fahodie da a etɔ so 50 – Kwame Niampah	
Akyedee a ɔde maa fahodie da a etɔ so 50 – Bogoso	
Mmaa nsa nnaka 60 a ɔde maa fahodie da a etɔ so 50 - Bondaye	
Mma nsa nnaka 30 a ɔde maa fahodie da a etɔ so 50 - Prestea	
Akyedee a ɔde maa fahodie da a etɔ so 50 – Wassa Akropon	
Akyedee a ɔde maa fahodie da a etɔ so 50 – Tarkwa.	

2008

Mmoa a ɔde maa fahodie da a etɔ so 51	809
Brassband tuo maa fahodie da	423
Adɔeeɛ maa Methodist Asɔre – Prestea	102
Pampe Asetenabo Adwuma	78,538

Ɔfa mmoano **2,276,446**

Ne nyinaa dodoɔ **4,658,662**